

EVROPSKI UNIVERZITET BRKO  
DISTRIKT  
BOSNE I HERCEGOVINE  
FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA  
SESTRINSTVO



PROFESIONALNO SAGORIJEVANJE

MAGISTARSKI RAD

Mentor:

Prof.dr.Nermina Hadžigrahi

Autor rada:

Meliha ur i

Brko, oktobar 2015.god

EVROPSKI UNIVERZITET BRKO  
DISTRIKT  
BOSNE I HERCEGOVINE  
FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA  
SESTRINSTVO



PROFESIONALNO SAGORIJEVANJE

MAGISTARSKI RAD

Mentor:

Prof.dr.Nermina Hadžigrahi

Autor rada:

Meliha ur i

Brko, oktobar 2015.god

## ZAHVALNICA

*Najiskrenije rije i zahvalnosti upu ujem svojoj porodici i dragim kolegama Intenzivne terapije i njege Dje ije klinike, Univerzitetsko Klini kog Centra Tuzla na bezgrani noj podršci i pomo i, te istrajnosti koju su mi pružali tokom mog studiranja.*

*Zahvaljujem se i svojoj mentorici Prof.dr.Nermini Hadžigrahi na nesebi noj pomo i pri izradi ovog rada, na dragocjenim savjetima i sugestijama.*

# SADRŽAJ

<b>Sažetak.....</b>	<b>1</b>
<b>1. UVOD .....</b>	<b>2</b>
<b>2. POSLOVI I OBAVEZE MEDICINSKIH SESTARA .....</b>	<b>5</b>
2.1. Djelatnosti sestrinstva.....	7
2.2. Na in obavljanja i organiziranja djelatnosti sestrinstva i primaljstva .....	7
2.3. Prava, obaveze i odgovornosti medicinskih sestara .....	8
2.4. Specifi nosti zdravstvene profesije .....	10
<b>3. STRES U ZDRAVSTVU.....</b>	<b>13</b>
3.1. Stres na radu .....	14
3.2. Izloženost stresu zdravstvenih radnika: medicinske sestre i tehni ari .....	18
<b>4. MOBING U ZDRAVSTVU.....</b>	<b>21</b>
4.1. Definicija mobinga .....	21
4.2. Historija mobinga .....	22
4.3. Žrtve mobinga.....	22
4.4. Vrste mobinga.....	23
4.5. Rizik od mobinga po zanimanjima.....	24
4.6. Posljedice mobinga.....	25
<b>5. SINDROM PROFESIONALNOG SAGORIJEVANJA U ZDRAVSTVU .....</b>	<b>26</b>
5.1. Zanimanja naj eš e vezana za sindrom profesionalnog sagorijevanja .....	26
5.2. Profesionalno sagorijevanje kod zdravstvenih radnika .....	27
5.3. Simptomi sindroma sagorijevanja .....	28
5.4. Faze sindroma profesionalnog sagorijevanja .....	29
5.5. Koncept profesionalnog sagorijevanja i modeli ispitivanja .....	31
5.6. Korelacije izme u faktora stresa i sindroma sagorijevanja .....	34
5.7. Intervencije protiv profesionalnog sagorijevanja .....	35
<b>6. METODE I INSTRUMENTI ISTRAŽIVANJA.....</b>	<b>40</b>
6.1. Metoda anketiranja .....	40
6.1.1. Vrste anketa.....	43
6.1.2. Prednosti i nedostaci ankete .....	45
6.1.3. Izrada anketnog upitnika .....	46

6.1.4.	Vrste pitanja u anketnom upitniku .....	49
6.1.5.	Neke od naj eših grešaka u upitnicima .....	51
6.2.	Statističke metode.....	52
6.2.1.	Definicija <sup>2</sup> .....	53
6.2.2.	Osnovni uslovi za upotrebu hi-kvadrat testa .....	54
<b>7.</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I REZULTATI ISTRAŽIVANJA .....</b>	<b>56</b>
7.1.	Utvrdjivanje prisutnosti stresa kod medicinskih sestara-tehničara .....	62
7.2.	Utvrdjivanje najznačajnijih faktora profesionalnog sagorijevanja.....	75
<b>8.</b>	<b>ZAKLJUČAK.....</b>	<b>80</b>
	<b>POPIS SLIKA I GRAFIKONA .....</b>	<b>83</b>
	<b>POPIS TABELA.....</b>	<b>85</b>
	<b>LITERATURA .....</b>	<b>87</b>

## **SAŽETAK**

---

*Cilj istraživanja je ispitati prisutnost stresa kod zdravstvenih radnika, konkretno kod medicinskih sestara-tehničara, specifične faktore koji dovode do stresa, te povezanost stresogenih faktora, prisustva stresa i opisih obilježja ispitanika. Istraživanje je provedeno u okviru 4 klinike JZU UKC Tuzla. Obuhvaćeno je 178 medicinskih sestara-tehničara oba spola, različite starosne dobi i sa različitom dužinom radnog staža. Za istraživanje je korišten kao mjerni instrument anketni list-upitnik i statistički alat za utvrđivanje povezanosti između dvije varijable i vjerojatnoće povezanosti. U prvom dijelu Upitnika su opisani podaci koji se odnose sociodemografske karakteristike (spol, dob, razinu edukacije, zanimanje, stručni stupanj, radno mjesto, duljinu ukupnog zaposlenja, duljinu zaposlenja na sadašnjem radnom mjestu, radno vrijeme). U drugom dijelu upitnika su pitanja koja se odnose na stresore na radnom mjestu. Ispitanicima je ponuđeno 37 stresora na radu koji se odnose na organizaciju rada, smjenski rad, napredovanje u struci, edukaciju, profesionalne zahtjeve, međuljudsku komunikaciju, komunikaciju zdravstvenih djelatnika s pacijentima te na strah od opasnosti i štetnosti u zdravstvu.*

**Ključne riječi:** stres, profesionalno sagorijevanje, prisutnost stresa kod medicinskih sestara.

## **1. UVOD**

---

Sindrom izgaranja ili iscrpljivanja na poslu koji je naširoko opisan u zapadnim industrijskim zemljama stigao je kao društveni i profesionalni problem i do nas. U kapitalisti kom svijetu se on doživljava kao nešto ozbiljno, jer dugoro no svaku firmu može dovesti do krize. Velike svjetske firme shvatile su naime da sagorijevanje na poslu njihovih uposlenika uti e na rezultate rada i da može dovesti do zna ajnih financijskih gubitaka firme<sup>1</sup>.

Sigurna radna okolina u zdravstvenom sektoru doprinosi sigurnosti pacijenata i podstavlja pozitivne rezultate njihovog lije enja. To se može posti i jedino na radnom mjestu koje omoguava i ima motivisanu, dobro pripremljenu radnu snagu.

U svakodnevnom susretu medicinskih sestara sa boleš u, tugom, bolom, patnjom i ljudskom nesre om, utvrđeno je da je potreban balans brojnih aspekata složene sestrinske uloge, i da je sposobnost podnošenja stresnih situacija od posebnog značaja u ispunjavanju profesionalnih obaveza. Postoji potreba za primjenom mnogobrojnih programa i mjera koje bi imale za cilj da smanje izloženost zdravstvenih radnika profesionalnom sagorijevanju i eliminišu stresore iz radnog okruženja i me bi se moglo poboljšati stanje unutar službi i to je jedan od glavnih razloga zašto je ovo istraživanje sprovedeno.

Mnoga ispitivanja i stručni radovi ukazuju na pojavu tog sindroma narođeno u radnim sredinama u kojima se pojedinci susre u sa problemom nesigurnosti za svoje radno mjesto, gdje nema kontrole rada i nema odgovarajuće zaštite radnika, te tamo gdje su zahtjevi radnog mjeseta takvi da radnike prisiljavaju na duže radno vrijeme, podvostru enje smjena, iznenadne promjene u procesu rada i hitnost intervencije, bez mogunosti dovoljnog tjednog i godišnjeg odmora. Osim toga susreemo ga i u sredinama sa neadekvatnim planima, sa kritičnim šefom, tamo gdje su radni zadaci bez kraja, gdje se na primjer radi sa neizljeđivim pacijentima, gdje postoji osjećaj besmislenog posla i gdje je djelatnik prisiljen na dvolistnost i kontradiktornost uloga s nekompatibilnim zahtjevima (ako izvrši jedan, onemoguće je izvršenje drugog)<sup>2</sup>.

Analizom pojavnosti najugroženijima su se pokazala radna mjesta u zdravstvu, a jako su mu izloženi novinari, policajci, suci, menedžeri, uitelji i uopće sve one profesije koje rade sa ljudima. U našoj struci je taj sindrom počeo biti sve u estaliji. Razloge moramo tražiti u privatizaciji, u sve većim zahtjevima pacijenata i financijera zdravstva, u sve većoj feminizaciji struke i u sve većoj izloženosti svakodnevnom stresu i nezadovoljstvu struke s društvenim i materijalnim statusom i sve većoj radnoj i financijskoj nesigurnosti. Tako sve

<sup>1</sup> Brody D.S.A Physician's Guide to Personal Stress Management, Comp. Ther.28(2):160-164,2002.

<sup>2</sup> Gunderson L. Physician Burnout. Anal. of Int. Med. 135(2):145-148.2001.

eš e u našoj sredini susre emo «sagorjele osobe» s kojima više ne možemo niti komunicirati, a da ne doživimo kakav neurotski ispad ili konfliktnu situaciju. Dakle osobe koje više nisu sposobne pružati stru nu pomo svojim pacijentima, jer je stru na pomo ustvari prvenstveno potrebna njima. Psihološke i psihijatrijske ordinacije širom industrijaliziranog svijeta prve su zamijetile sve eš u pojavu simptomatike koja karakterizira taj sindrom<sup>3</sup>.

Kod pogo enih pojedinaca javljale su se promjene ponašanja, u vidu pada koncentracije, smanjenja samopoštovanja, apatije, nepopustljivost i krutosti u odnosima, dezorientacije, perfekcionizma, zabrinutosti za zdravlje, nestrpljivosti, pretjerane opreznosti, povla enja u sebe i izolacije od drugih, pretjerane zabrinutosti za obitelj, nesnošljivosti, konfliktuznosti, preosjetljivosti itd..., subjektivni simptomi kao što su nesanica, no ne more, smanjenje ili poja anje appetita, pad seksualnosti, osje aj iracionalnog straha, osje aj krivnje, umor, stalno loše raspoloženje i op a slabost itd., psihi ke promjene u vidu pojave opsesija o svrsishodnosti života, pojave osje aja bescilnosti i suicidalnih primisli, vjerskog fanatizma ili gubitka vjere, patološkog skepticizma itd., organski poreme aji kao što su sr ane aritmije, napadi paroksizmalne tahikardije, pojava hipertenzije, bolovi u miši ima i zglobovima, pojava probavnih smetnji, glavobolja i migrena, poreme aji menstrualnog ciklusa itd<sup>4</sup>.

Dokazano je da glavni uzrok izgaranju na radu leži u psihološkim osobinama pojedinca. Sindromu izgaranja su skloniji nezreli ljudi, neuroti ari, pretjerano odgovorni, ambiciozni, neuravnoteženi ljudi i oni koji imaju visoko postavljena o ekivanja u poslu i koji se previše posve uju poslu i u radnoj sredini pronalaze smisao postojanja. Ve inom su to osobe koje mnogo ja e od uobi ajenog doživljavaju frustracije, u slu aju kad nisu adekvatno nagra ene za svoj rad ili kad ne dobivaju nikakvo priznanje za svoje zalaganje. Izgaranje na poslu je svakako posljedica nesvjesnosti pojedinca o frustracijama, koje ga okružuju na radnom mjestu i vlastitoj preoptere enosti, što rezultira neprimjetnom pojavom sindroma sagorjelosti.<sup>5,6</sup>

U ovom radu nastojat u u 6 glavnih poglavlja (*isklju uju i uvod i zaklju ak*) predstaviti glavne uzro nke ove pošasti koja vlada u zdravstvenim krugovima. Kako bi se dobila puna slika radne prirode posla medicinski sestara u prvom poglavlju e biti predstavljeni poslovi i obaveze medicinskih sestara i prikazane specifi nosti zdravstvene profesije.

<sup>3</sup> Pollack R.Dental office ergonomics: How to reduce stress factors and increase efficiency. J. Can. Dent. Assoc. 1996; 62:508-10.

<sup>4</sup> Linzer M.Visser M.Oort F.J,et al. Predicting and Preventing Physician Burnout: Results From the Unites States and the Netherlands. The Am .Journal.of Med. 111:170-174, 2001.

<sup>5</sup> Persaud R. Editorial: Reducing the Stress in Medicine. Postgrad. Med.J. 78:1-3.2002.

<sup>6</sup> Potter B.A. Overcoming Job burnout: „How to renew enthusiasm for work” P, Ranin 1998.

Pošto u savremenom poslovnom svijetu sve loše po zdravlje ljudi po inje pojavom stresa na radnom mjestu, nastavak rada bit će posve en toj tematiki na koju će se kasnije u radu nadovezati i mobing. Mobing ima velikog udjela u pove anju stresa, a sve to u kona nici vodi ka pojavi sindroma sagorijevanja, koji je u nauci predstavljen kao jedna od psihološka reakcija na stres. Sve pojedinosti o navedenim pojavama i terminima potrebno je prethodno opisati i objasniti, što je i u injeno u ovom radu.

Nakon teoretskog dijela zadnja dva poglavlja glavnine rada ostavljena su za predstavljanje metoda i alata istraživanja i na kraju i samog istraživa kog rada.

## **2. POSLOVI I OBAVEZE MEDICINSKIH SESTARA**

---

Biti medicinska sestra je jedinstveni poziv. Sestrinstvo se sve više u svijetu po inje shvatati kao disciplina koja ima prepoznatljiv program djelovanja i koja je nezavisna od drugih disciplina u sastavu zdravstvene zaštite. Neki ga shvataju kao zanimanje, neki kao nau nu disciplinu, a oni umjereniji kažu da je to profesija koja e napokon dobiti svoj legitimni status. Za one koji prate sestrinstvo i njegov razvoj tokom 20.stolje a, napori da se sestrinstvo obogati saznanjima iz drugih nau nih disciplina samo su logi an nastavak razvoja same medicine i samog procesa zdravstvene njege.

Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najlepše u ljudskom bi u-humanost i predanost pozivu. "Jedinstvena uloga medicinske sestre je pomagati pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju onih aktivnosti koje pridonose zdravlju ili oporavku (ili mirnoj smrti), a koje bi pojedinac obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu, volju i znanje." (*Henderson, V.*).

Oblast rada medicinske sestre vrlo je širok, od u enja djece pranju ruku, odraslih o uvanju zdravlja, do rukovo enja visoko sofisticiranom medicinskom tehnologijom kojom se može o uvati i sa uvati ljudski život.

Medicinska sestra mora biti emocionalno zrela i stabilna osoba kako bi mogla razumjeti i nositi se sa ljudskim patnjama, hitnim stanjima, zdravstvenim problemima i eti kim nedoumicama. Mora biti kadra razumjeti pacijentova ose anja i ponašanja u odre enoj situaciji. Mora biti brižna, spremna prihvatići odgovornost, raditi samostalno, ali i timski u saradnji sa drugim profesijama u zdravstvu. Medicinska sestra mora biti profesionalna i svoj posao raditi sa puno ljubavi kako bi što bolje pomogla ljudima i pomogla njihovu ozdravljenju. Sestrinstvo je poziv koji se aktivno uklju uje u brigu za zdravlje ovjekovog tijela i duše.

Na zapadu, kao i u ve ini zemalja Evropske unije, sestrinstvo je odvojeno kao samostalna profesionalna disciplina i nezavisno od drugih profesija u okviru zdravstvene zaštite. Moderno sestrinstvo favorizuje edukaciju kao prioritet u profesionalnom životu medicinskih sestara/tehni a. Više i visoko obrazovanje medicinskih sestara je prioritet modernih država.

Sestre/tehni a rade samostalno u timu na unapre enju zdravlja, lije enju i rehabilitaciji. Pružaju zdravstvenu njegu, organizuju profesionalnu njegu i kontinuiranu edukaciju. Rade na razli itim mjestima, od patronaže do jedinica intenzivne njege. I bez obzira na kom odjeljenju

medicinska sestra/tehni ar radi, samostalno ili u multidisciplinarnom timu, ona mora biti motivisana i mora osje ati veliku ljubav prema ovjeku.

Poslovi u sestrinstvu prilago avaju se posebnim potrebama pacijenata na razli itim odjeljenjima, pa tako postoje i velike razlike u poslovima sestara na pedijatriji, hirurgiji, neurologiji,neonatologiji i dr. Sestrinstvo je posao u kojem, osim znanja i vještine, medicinske sestre moraju dati i tre u dimenziju humanosti.

Uspjeh rada medicinske sestre ne zavisi samo o njenoj humanosti i sposobnosti svladavanja savremene tehnologije. On zavisi i od trajne edukacije medicinske sestre. Zato je danas, u vremenima svakodnevnih promjena, neophodno okrenuti se napretku profesije sestrinstva upravo kroz trajno u enje u programima kontinuirane edukacije.

Jedna od estih pojava u poslovima vezanim za zdravstvo jeste visok nivo rizika po zdravlje pacijenta. Svakodnevni posao, gomilanje dužnosti i obaveza, ispred medicinskih sestara stavlja sve ve e zahtjeve sa sve težim zadacima, uz sve složenije okruženje. Po evši od uslova rada koji zavise od vrste posla, mjesta zaposlenja, pa do stanja u samim zdravstvenim ustanovama. Sestre rade u dnevnim i no nim smjenama, vikendima i praznicima. Broj sestara u smjenama je manji od potrebnog što podrazumjeva nedostatak vremena za planirano zbrinjavanje pacijenata, vo enje sestrinske dokumentacije, razgovor s pacijentom. To je danas globalni problem. Takva narav savremenih poslova postaje sve stranija samom ovjeku i dovodi do raznih negativnih posljedica, kao što su izloženost stresu i otu enje. Nove tehnologije koje se danas brzo razvijaju, stavlju pred medicinske sestre/tehni are sve ve e zahtjeve za shvatanjem, kontrolom i korištenjem te iste tehnologije za šta je potrebna velika volja i motivacija medicinskih sestara/tehni ara.

Velika odgovornost, potreba brzog reagovanja, svakodnevno suo avanje sa smr u i ljudskim patnjama, veliki su izvor stresa. Zdravstveni radnici svakodnevno su izloženi brojnim stresovima na poslu. Veliki broj pacijenata, rad sa teškim ili zahtjevnim pacijentima, manjak zdravstvenih radnika, rad u smjenama i dežurstvima, negativno djeluju na zadovoljstvo medicinskih sestara/tehni ara koje žele profesionalno raditi svoj posao. Problemi savremenog sestrinstva najviše su vidljivi u nedovoljnem obrazovanju i nemogu nosti napredovanja u struci. Uslovno re eno, stru no usavršavanje koje naše medicinske sestre/tehni ari imaju, ste eno je vlastitim iskustvom i entuzijazmom kroz rad. Me utim, kroz njih se medicinska sestra/tehni ar ne može iskazati kao osoba sa iskustvom u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama, ste enim u okviru visokog obrazovanja.

## **2.1. Djelatnosti sestrinstva**

Zakonom o sestrinstvu i primaljstvu se ure uje djelatnost medicinskih sestara - tehni ara i medicinskih sestara primalja, na in vršenja i organiziranja djelatnosti, standard obrazovanja i uslovi za vršenje djelatnosti medicinskih sestara i primalja, prava, obaveze i odgovornosti medicinskih sestara i primalja, te kontrola sigurnosti i kvaliteta rada medicinskih sestara i primalja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Djelatnost medicinskih sestara i primalja sastavni je dio zdravstvene djelatnosti od interesa za BiH, a obavlja se pod uslovima i na na in propisan zakonom i drugim propisima iz oblasti zdravstvene zaštite.

Djelatnost sestrinstva je provo enje zdravstvene/sestrinske njegi. Zdravstvena njega obuhvata autonomnu i grupnu njegu pojedinaca u svakoj životnoj dobi, porodica i grupa unutar zajednice, oboljelih ili zdravih pojedinaca u bilo kojem okruženju.<sup>7</sup> Zdravstvena njega podrazumijeva promociju zdravlja, prevenciju bolesti i njegu/brigu bolesnih osoba, nemo nih i umiru ih osoba, kao i osoba sa invaliditetom, te zagovaranje, promociju sigurne okoline, istraživanje i u estvovanje u oblikovanju zdravstvenih politika i sistema obrazovanja zdravstvenih radnika.

## **2.2. Na in obavljanja i organiziranja djelatnosti sestrinstva i primaljstva**

Provo enje zdravstvene i primaljske njegi bazira se na potrebama stanovništva u skladu sa planom i programom mjera zdravstvene zaštite i propisima iz oblasti zdravstva. Medicinske sestre i primalje zdravstvenu i primaljsku njegu obavljaju u skladu sa utvr enim poslovima i zadacima i to na na in da:

- samostalno djeluju u oblasti zdravstvene njegi zdravih i bolesnih osoba, odnosno u oblasti primaljske njegi,
- djeluju i u estvaju kao lan tima zdravstvene zaštite u dijagnosti ko-terapeutskom procesu zajedno sa doktorom medicine i drugim lanovima tima.

Samostalno obavljanje poslova zdravstvene i primaljske njegi podrazumijeva procjenu, odnosno utvr ivanje potrebe za zdravstvenom i primaljskom njegom, planiranje, izvo enje odre ene aktivnosti ili intervencije i evaluaciju, koje su u interesu pacijenta, a odnose se na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba/aktivnosti.

---

<sup>7</sup> Zakon o sestrinstvu i primaljstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/13)

Zadovoljavanje osnovnih životnih potreba/aktivnosti podrazumijeva pomaganje medicinske sestre/tehničara, odnosno primalje u očuvanju zdravlja pojedinca, ozdravljenju pacijenta, te njegovom kvalitetnijem životu sa hroničnom bolesću ili sa invalidnošću.

Djelovanje i učestvovanje u dijagnostici ko-terapeutskom procesu vrši se prema uputama i stručnom nadzoru doktora medicine, a sam rad zdravstvene, odnosno primaljske njegi samostalno.

Medicinske sestre i primalje svoju djelatnost obavljaju i u interdisciplinarnim, odnosno multidisciplinarnim, kao i u intersektorskim, odnosno multisektorskim timovima.

Poslove i zadatke koje će obavljati samostalno medicinske sestre/tehničari i primalje, kao i poslove i zadatke koje će obavljati u sastavu tima zdravstvene zaštite posebnim propisom utvrdit će federalni ministar zdravstva na prijedlog nadležne komore.

Zdravstvena i primaljska njega organiziraju se na način da osiguravaju pristupačnu, pravnu, sveobuhvatnu, kvalitetnu, kontinuiranu i efikasnu zdravstvenu zaštitu u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite. Organizira se i provodi u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi, u zajednici, kao i u ustanovama socijalne zaštite ili ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.

### **2.3. Prava, obaveze i odgovornosti medicinskih sestara**

U obavljanju poslova i zadataka zdravstvene i primaljske njegi, medicinska sestra/tehničar, odnosno primalja ima sljedeća prava:

- biti ravnopravan član tima zdravstvene, odnosno primaljske njegi u skladu sa ovim zakonom,
- biti ravnopravan član u interdisciplinarnim, odnosno multidisciplinarnim, kao i u intersektorskim, odnosno multisektorskim timovima u okviru profesionalne odgovornosti,
- organizirati, procjeniti, planirati, provoditi i vrednovati zdravstvenu, odnosno primaljsku njegu,
- stručno se usavršavati putem specijalizacije, odnosno kontinuiranog stručnog usavršavanja koje organizira nadležna komora u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite,
- odbiti učestvovanje u naučno-istraživačkim projektima ako nisu neophodni za poboljšanje i unapređenje zdravstvene, odnosno primaljske njegi,

- odbiti obavljanje poslova i zadataka za koje nije stručno osposobljena, i
- na stručne nagrade i priznanja u skladu sa ovim zakonom.

U obavljanju poslova i zadataka zdravstvene, odnosno primaljske njegе medicinska sestra/tehnikar, odnosno primalja ima sljedeće obaveze i odgovornosti:

- učestvovati u procjeni, planiranju, implementaciji i evaluaciji zdravstvene, odnosno primaljske njegе, u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima i osobljem javnih službi sa ciljem osiguranja adekvatne zdravstvene zaštite,
- primjenjivati sva dostupna znanja iz područja sestrinstva, odnosno primaljstva bazirana na dovoljnom razumijevanju strukture, fizioloških funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih osoba, kao i odnosa između zdravstvenog stanja i ovjeka, te njegovog fizičkog i društvenog okruženja,
- obavljati poslove svog stručnog naziva u skladu sa zakonom, profesionalnim dužnostima, kulturnim, etičkim i stručnim standardima zdravstvene, odnosno primaljske njegе, te moralno etičkim pravilima,
- poštivati osnovna prava ovjeka, ljudsko dostojanstvo, integritet osoba i prava pacijenata u skladu sa posebnim propisom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata,
- učvati kao profesionalnu tajnu podatke koji se odnose na zdravstveno stanje pacijenta. Profesionalna tajna sadrži podatke o osobnom i porodičnom životu pacijenta, njegovom zdravstvenom stanju, a koju u obavljaju svog stručnog zvanja i sestrinske, odnosno primaljske djelatnosti saznaju medicinske sestre i primalje,
- uvoditi nove metode rada sa ciljem unapređenja zdravstvene, odnosno primaljske njegе,
- postupati prema utvrđenim pravilima i protokolima za provođenje postupaka u zdravstvenoj i primaljskoj njegi,
- primjenjivati, provoditi i evidentirati od doktora medicine ordinirane lokalne, peroralne i parenteralne terapije,
- blagovremeno izvještavati voditelja tima i doktora medicine u slučaju nastupanja komplikacija prilikom primjenjene terapije, kao i blagovremeno izvještavati doktora medicine o stanju pacijenta, posebno o promjeni njegovog zdravstvenog stanja,
- provoditi postupke iz oblasti promocije zdravlja i prevencije bolesti,
- prepoznati životno ugroženu osobu i primijeniti hitne postupke u skladu sa svojim kompetencijama,

- ekonomi no i efikasno korištenje pribora i opreme prilikom pružanja zdravstvene, odnosno primaljske njege,
- voditi sestrinsku, odnosno primaljsku dokumentaciju koja je dijelom medicinske dokumentacije i kojom se evidentiraju provedeni postupci, a u skladu sa posebnim propisima o evidencijama u oblasti zdravstva,
- sara ivati sa lanovima porodice i drugim osobama u interesu pacijenta,
- sara ivati sa lanovima tima,
- primjenjivati pravila zaštite na radu i rada na siguran na in,
- primjenjivati postupke o uvanja zdravlja i zdravog okoliša, te brigu za osobnu sigurnost, sigurnost pojedinca i zajednice,
- djelovati u najboljem interesu pacijenta,
- uvati ugled profesije, kao i poslodavca,
- obrazovati i u estvovati u obrazovanju stru nih kadrova zdravstvene, odnosno primaljske njege,
- nadgledati, voditi i izvoditi prakti nu i teoretsku nastavu studentima, acima u školama medicinskog usmjerenja, kao i drugom osoblju,
- provoditi zdravstveno-odgojno obrazovanje stanovništva i zdravstvenog osoblja,
- razvijati odgovornost za cjeloživotno u enje, profesionalni razvoj i unapre enje kompetencija u skladu sa potrebama pacijenata, odnosno korisnika sestrinskih/primaljskih usluga, zajednice, te tržišta rada,
- u estvovati u nau no-istraživa kom procesu,
- obavljati i druge poslove i zadatke utvr ene zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu zakona.

#### **2.4. Specifi nosti zdravstvene profesije**

U zdravstvu su razvijeni odre eni mitovi koji doprinose razvoju sindroma sagorijevanja. Tako bi na pr. lije nik morao biti sveznaju i, nepogrešiv, uvijek siguran u svoj stav, jer je nesigurnost znak slabosti, pacijent mu mora uvijek biti najvažniji, otkrivanje emocija zna i slabost, lije nik svoje potrebe treba podrediti struci, uvijek sve mora zadovoljiti, a svi od njega o ekuju i da dobro zara uje. Prema saznanjima i podacima iz strane literature pojava stresa u zdravstvu se može podijeliti na:

**1. Opće izazive stresa kao što su** - previsoko postavljeni zahtjevi brige o pacijentu, manjak slobodnog vremena za predah u poslu, pretjeran stalni direktni kontakt sa pacijentom, slaba društvena podrška profesiji i pad društvenog ugleda profesije, manjak vremena za osobne kontakte sa kolegama, neadekvatna stru na pripremljenost za rad sa stanovništvom, opća tendencija okrivljavanja liječnika za svaki problem u zdravstvenoj zaštiti, stalno pojavljivanje problema za koji nemamo rješenje i stalni pritisak pojedinačnih zahtjeva uz kronični manjak vremena.

**2. Specifične ekivane preduslove za pojavu stresa** – kao što su stalni vremenski tjesnac, dugogodišnja stresna izobrazba, neizvjesnost rezultata liječenja, kronična premorenost, razapetost između života i smrti i potreba za donošenjem brzih i teških odluka, stalni nemogući zahtjevi kroničnih bolesnika i stalna potreba za održavanjem vlastite stručne sposobnosti. Prekovremen rad i ometanje obiteljskog života sa stalnim telefonskim pozivima. Prisiljenost na samostalnu organizaciju posla i financijsko rukovođenje.

**3. Neoekivane stresove** – kao što su stalne promjene u zakonima i zdravstvenim propisima, promjene na radnom mjestu s obvezom preuzimanja novih poslova i odgovornosti, miješanje trećih osoba u proces liječenja, izloženost sve u estalijim sukobima sa pacijentima, sve veća potreba za stalnim oprezom i defanzivnom medicinom, poremećaj odnosa pacijent-lječnik zbog mnogih administrativno nametnutih propisa, općenito neadekvatna podrška u društvu, stalno prisutan strah od nasilnih pacijenata i stalni financijski problemi zbog nesigurnih prihoda i sve težeg vođenja prakse.

Tome treba pridodati stalni porast različitih zahtjeva sa strane zdravstvenog osiguranja i socijalno ugroženih pacijenata. Što sve rezultira sa sve manje raspoloživog vremena za obitelj i prijatelje<sup>8</sup>.

Prema postojećim istraživanjima provedenim u Irskoj (Fleming, Baum, Devidson 1987. i Connor, Kellher 1998.) 50% anketiranih lječnika je pokušavalo umanjiti stres s alkoholom oko 12% pojačanim pušenjem, 30% ja im soljenjem hrane, a 42% je tri puta tjedno vježbalo. Kod starijih lječnika je pak primijećeno razvijanje raznih adaptacijskih mehanizama na stres, među kojima se najčešće javlja i određena indiferentnost prema problemima pacijenta i sporost reakcije, što može biti vrlo štetno u samom procesu liječenja.

Kod nas su identificirani stresogeni faktori u posljednjih desetak godina mnogo izraženiji. Posljedica je to provedene prisilne privatizacije sredinom devedesetih godina, povećane nesigurnosti za radno mjesto, povećano nezadovoljstvo primanjima i stalnim promjenama propisa iz

<sup>8</sup> Deckard G, Meterko M, Field D. Physician Burnout: An Examination of Personal, Professional and Organizational Relationships. Medical Care 32(7):745-754, 1994.

podru ja zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Razlog tome je i nezadovoljstvo položajem struke u sustavu zdravstva i društvu op enito, kao i nezadovoljstvo sa postoje im utjecajem Lije ni ke komore u zaštiti stru nih interesa. Osim toga zbog birokratiziranog sustava i restriktivnih mjera u podru ju zdravstvenog osiguranja sve se eš e javljaju poreme aji odnosa izme u pacijenta i lije nika, a zbog stalno prisutne društvene krize, lije nici su sve izloženiji agresivnom ponašanju pacijenata i javnoj kritici, sve do advokatskih zahtjeva za naknadu štete<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Lewis J.M, et al. Work stress in lives of physicians. Texas Medicine 89(2):62-67, 1993.

### 3. STRES U ZDRAVSTVU

---

Život je pun stresogenih situacija i ne postoji „stakleno zvono“ pod kojim bismo se mogli skloniti da se sa njima ne sretnemo.<sup>10,11</sup> Stres ili stresogena reakcija je odgovor organizma na stresogenu situaciju, za šta se linost može životno pripremati procesima u enja kroz iskustvo.<sup>12</sup> Stresor je inilac koji predstavlja stresogenu situaciju, a može da izazove stres kao stresogenu reakciju. Stres se razlikuje po jačini i po dužini trajanja: irelevantan stres, blagi stres, srednji, ozbiljni i ekstremni stres.

Stres je pojam koji označava stanje organizma u kojem doživljavamo prijetnju vlastitom integritetu. Fiziološki je stres prirodni mehanizam koji organizam dovodi u stanje prikladno za odbranu ili bijeg. Sam naziv stres ima porijeklo iz srednjovjekovnog engleskog (eng. stress - napor, nevolja ili ograničenje). Korišten je kao pojam već u 14. stoljeću u značenju patnje, muke, neprilike, tegobe, nesreće ili tuge<sup>13</sup>. U medicini 19. stoljeća pojmom stresa smatran je temeljem slabog zdravlja i povezivan je s brojnim slučajevima *angina pectoris*. Walter Cannon<sup>14</sup> smatrao je u prvoj polovici dvadesetog stoljeća da stres nastaje poremećajem homeostaze do kojeg dolazi zbog hladne, pomanjkanja kisika i sniženog tlaka u krvi. Kanadski liječnik Hans Selye<sup>15</sup> 1936. godine pojavio je upotrebljavati stres u vrlo specifičnom smislu, označavajući njime usklađeni skup tjelesnih odbrana protiv štetnog podražaja bilo koje vrste. Ranih tridesetih godina 20. stoljeća Selye<sup>16</sup> je postavio model fiziološkog stresa i utvrdio kako široki raspon različitih podražaja izaziva jednake fiziološke promjene. Za podražaje koji uzrokuju stres uveo je pojam stresori. Ako između stresnih podražaja ne postoji potrebno razdoblje oporavka, već se stresni događaji nižu jedan za drugim, pojavljuje se kronični stres koji može dovesti i do ozbiljnih zdravstvenih posljedica za organizam. Nakon dugotrajnog izlaganja stresnim situacijama dolazi do pojave angora enja

---

<sup>10</sup> Cole FL, Slocumb EM, Master JM. A measure of critical care nurses' post-code stress. J Adv Nurs 2012; 34(3):281–288.

<sup>11</sup> Escot C, Artero S, Gandubert C, Boulenger JP, Rithie K. Stress levels in nursing staff working in oncology. Stress Health 2001;17:273–279.

<sup>12</sup> McCrath A, Ried N, Boore J. Occupational stress in nursing. Int J Nurs Stud 2003;40: 555–565.

<sup>13</sup> Lumsden, D.P., Is the concept of „stress“ of any use, anymore?, in Working papers, D. Randall, Editor. 1981: Toronto.

<sup>14</sup> Cannon, W.B., Bodily changes in pain, hunger, fear and rage: An account of recent research into the function of emotional excitement York: Appleton-Century-Crofts.

<sup>15</sup> Selye, H., A Syndrome Produced by Diverse Nocuous Agents. Nature, 1936. 138: p. 32.

<sup>16</sup> Ibid.

kortikosteroida, povećanja kore nadbubrežne žlijezde, te atrofije timusa i drugih limfatičkih struktura. Ovakve tjelesne odgovore opisao je kao opštivi adaptivni sindrom<sup>17</sup>.

Stres je u savremenom svijetu prepoznat kao važan faktor koji utiče na zdravlje. Reakcija pojedinca na stres, dakle, rezultat je preklapanja individualne osjetljivosti, vanjskih okolnosti i stresora. Individualna osjetljivost je određena ličnošću, dobi i stilom života. Vanjske okolnosti uključuju opšti i radni okoliš, porodicu, prijatelje te uslove i način rada. Bolesti koje mogu nastati pod uticajem previelikog stresa ovise o svim navedenim faktorima<sup>18</sup>.

Reakcije na stres mogu biti psihološke, ponašajne i fiziološke. Psihološke reakcije na stres mogu biti: porast tjeskobe, problemi koncentracije, negativne emocije, gubitak pažnje, depresija, umor, **sindrom izgaranja/sagorijevanja** (eng. Burnout syndrom) ili porast samoubistava. Ponašajne reakcije na stres su najčešće povlačenje i izolacija na poslu ili kod kuće, porast nesreća, povećanje pušenja, pijenja alkohola ili kahve, razdražljivost, agresivnost, seksualne disfunkcije, niski moral te porast nasilja na poslu i/ili kod kuće. Fiziološke reakcije na stres uključuju porast nivoa kortizola, veću vrijednosti kolesterola, porast krvnog pritiska, palpitacije, bolove u prsima, nesanici, pojavu nekih vrsta karcinoma, probavne smetnje, glavobolju, koštano-mišićne tegobe te pad funkcije imunološkog sistema<sup>19</sup>.

### 3.1. Stres na radu

Stres na radu je specifična vrsta stresa koji je izvor u radnom okolišu. Sedamdesetih godina 20. stoljeća stres na radu postaje predmet proučavanja doktora i psihologa. Stres na radu je prepoznat širom svijeta kao najveći izazov zdravlju radnika i zdravlju njihovih organizacija<sup>20</sup>. Stres povezan sa radom je odgovor kojim ljudi reagiraju kada se susretnu sa zahtjevima rada i pritiscima koji ne odgovaraju njihovom znanju i sposobnosti i koji ugrožavaju njihovu sposobnost da se sa njima nose. Stres se javlja u širokom rasponu radnih okolnosti, a takođe se pogoršava kada zaposlenici osjećaju da imaju slabu podršku od nadglednika i kolega i kada imaju slabu kontrolu nad radom i načinom svladavanja radnih zahtjeva i pritisaka. Takođe postoji zbrka između pritiska ili problema i stresa pa ga se katkada

<sup>17</sup> Lazarus, R.S. and S. Folkman, Stress, Appraisal and Coping. 1984, New York: Springer Publishing Company, Inc.

<sup>18</sup> McCunney, R.J., Psychiatric Aspects of Occupational Medicine. A Practical Approach to Occupational and Environmental Medicine. 1994, Boston: Little, Brown and Company.

<sup>19</sup> Pavlović, L., et al., Stres na radu, in Medicina rada i okoliša, M. Šarić and E. Žuškin, Editors. 2002, Medicinska naklada: Zagreb.

<sup>20</sup> ILO, Standards-related Activities in the Area of Occupational Safety and Health, in International Labour Conference, 91st Session, Report VI. 2003, International Labour Organization.

upotrebljava kao izgovor za lošu praksu upravljanja. Pritisak na radnom mjestu je neizbjegjan zbog zahtjeva savremene radne okoline. Pritisak koji neki pojedinac shvata prihvatljivim može radnike ak držati aktivnima, motiviranima, sposobnima za rad i u enje, ovisno o raspoloživim resursima i li nim karakteristikama. Međutim, kada taj pritisak postane prekomjeran ili na neki drugi način neupravljiv, dovodi do stresa. Stres može oštetiti zdravlje radnika i njihov radni učinak. Stres nastaje kao posljedica nesrazmjera između zahtjeva i pritisaka na osobe s jedne i njihovog znanja i sposobnosti s druge strane ugrožavaju i im sposobnost svladavanja poteškoće u radu. To uključuje ne samo situacije u kojima pritisci rada prelaze radnikovu sposobnost da se s njima nosi, nego i kada se u dovoljnoj mjeri ne koristi radnikovo znanje i sposobnosti<sup>21</sup>.

McGrath<sup>22</sup> definiše stres na radu kao značajnu neravnotežu između zahtjeva i sposobnosti da im se udovolji, u situaciji kad neuspjeh u zadovoljavanju zahtjeva ima, po prosudbi radnika, značajne posljedice. Također, ga definiše i kao opštu uznemirenost organizma zbog neizvjesnosti rezultata<sup>23</sup>. Karasek<sup>24</sup> je osamdesetih godina prošlog stoljeća razvio model stresa na radu koji je jasno pretpostavio dve dimenzije u kojima nivo stresa raste kako se povećavaju zahtjevi radnoga mesta, a smanjuje nivo odlučivanja pri čemu stres na radu nije rezultat samo jednog faktora nego je zbir povećanih zahtjeva i niskog novoga odlučivanja.

Kao pokazatelj stresa uzeo je povišenost krvnog tlaka u radnoj populaciji<sup>25</sup>.

Istraživanja pokazuju jasnu povezanost stresa na radu i radnog učinka. Ukoliko je stres umjeren, djeluje motivirajuće i naziva se eustres. Premalen stres povezan je s niskim radnim učinkom, no prevelika količina stresa ima za ishod također niski radni učinak i može uzrokovati niz oboljenja<sup>26</sup>. U pojedinim zanimanjima pojavljuju se uz opšte stresore, prisutne u većini zanimanja, i specifični stresori karakteristični upravo za to zanimanje. Sve stresore, prisutne na određenom radnom mjestu, odnosno u određenom načinu rada, nije moguće

<sup>21</sup> Leka, S., A. Griffiths, and T. Cox, Work organization and stress: systematic problem approaches for employers, ed. World Health Organization. 2003.

<sup>22</sup> McGrath, J.J., et al., Physiological responses of rats to intermittent high-altitude stress: effects of age. *J Appl Physiol*, 1973. 34(3): p. 289-93.

<sup>23</sup> McGrath, W.B., As a man thinketh. *Ariz Med*, 1977. 34(9): p. 616-7.

<sup>24</sup> Karasek, R.A., et al., Job characteristics in relation to the prevalence of myocardial infarction in the US Health Examination Survey (HES) and the Health and Nutrition Examination Survey (HANES). *Am J Public Health*, 1988. 78(8): p. 910-8.

<sup>25</sup> Pavlović, L., et al., Stres na radu, in Medicina rada i okoliša, M. Šarić and E. Žuškin, Editors. 2002, Medicinska naklada: Zagreb.

<sup>26</sup> McCunney, R.J., *Psychiatric Aspects of Occupational Medicine. A Practical Approach to Occupational and Environmental Medicine*. 1994, Boston: Little, Brown and Company.

ukloniti, međutim može se pomoći uticaj na vanjske okolnosti ili individualnu osjetljivost da se simptomi stresa umanjuju<sup>27</sup>.

U ekonomski slabije razvijenoj sredini primarni su stresori ponajprije egzistencijalne naravi a u ekonomski razvijenim zemljama u prvi plan dolaze druge vrste stresora. Stoga su modeli stresa na radu karakteristični za sredine u kojima su nastali. Dobro upravljanje i dobra radna organizacija su najbolji oblici prevencije stresa. Ako su zaposlenici već pod stresom, njihovi rukovodioci to moraju uzeti u obzir i znati kako im pomoći<sup>28</sup>. Stres mogu prouzrokovati pritisci kod kuge i pri radu. Poslodavci obično ne mogu štititi radnike od stresa koji proizlaze izvan rada, ali ih mogu zaštititi od stresa koji proizlazi iz rada. Stres pri radu može biti pravi problem, kako za organizaciju, tako i za njene radnike. Većina uzroka stresa pri radu tiče se na inačica na koji je rad planiran i na inačica na koji se upravlja organizacijama. Zbog toga što ti aspekti rada mogu prouzrokovati štetu, naziva ih se "opasnosti povezane sa stresom"<sup>29</sup>.

Literatura o stresu općenito priznaje devet kategorija opasnosti povezanih sa stresom:

*1. Karakteristike posla:*

- monotoni, nestimulativni, besmisleni zadaci
- pomanjkanje raznolikosti
- neugodni zadaci
- zadaci prema kojima se osjeća nesklonost

*2. Radno opterećenje i brzina rada*

- imati previše ili premalo posla
- rad pod vremenskim pritiscima

*3. Radni sati*

- strogi i nefleksibilni radni programi
- dugački i nedruštveni sati
- nepredvidljivo vrijeme
- loše planirani smjenski sistemi

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Leka, S., A. Griffiths, and T. Cox, Work organization and stress: systematic problem approaches for employers, ed. World Health Organization. 2003.

<sup>29</sup> Ibid.

*4. U eš e i kontrola*

- pomanjkanje u eštovanja u donošenju odluka
- pomanjkanje kontrole (na primjer, metode prekomjernog rada, ritam rada, radni sati i radni okoliš)

*5. Organizacijska kultura*

- slaba komunikacija
- slabo vodstvo
- pomanjkanje jasno e oko organizacijskih ciljeva i strukture

*6. Razvoj karijere, status i pla a*

- nesigurnost posla
- pomanjkanje izgleda za napredovanje
- nedovoljno ili prekomjerno napredovanje
- rad "niske društvene vrijednosti"
- sheme pla anja u malim ratama
- nejasni i nepravedni sistemi evaluacije u inka

*7. Uloga u organizaciji*

- nejasna uloga
- proturje ne uloge unutar samog posla
- odgovornost za ljude
- trajno opho enje s drugim ljudima i njihovim problemima

*8. Me uljudski odnosi*

- neodgovaraju e, bezobzirno ili nepotporno nadziranje
- slabi me usobni odnosi sa saradnicima
- nasilnost, uz nemiravanje i naprasitost
- izolirani ili osamljeni rad
- neuskla eni na ini za postupanje s problemima ili pritužbama

#### 9. Veza posao – dom

- suprotstavljeni zahtjevi rada i doma
- pomanjkanje potpore na radu za koje ne probleme
- pomanjkanje potpore za radne probleme kod kojih je

### 3.2. Izloženost stresu zdravstvenih radnika: medicinske sestre/tehničari

Djelatnost zdravstvene zaštite zapošljava velik broj zdravstvenih stručnjaka koji radni zadaci uključuju dijagnostike postupke, liječenje i skrb za oboljele. Obavljanje ovih poslova može dovesti do oštećenja zdravlja pojedinih grupa zdravstvenih radnika, tj. do pojava povreda i razvoja profesionalnih i drugih kroničnih bolesti. Produceno radno vrijeme, smjenski i noćni rad, odgovornost pri donošenju odluka, kontakt s oboljelim i njihovim porodicama i **emocionalno iscrpljivanje** (engl. burn-out) kod zdravstvenih radnika doprinose povećanom morbiditetu od psihičkih smetnji i psihosomatskih bolesti<sup>30</sup>.

U člancu „Sestrinsko ogledalo“ 1984. godine, Hingli je napisao: „*Sestrinstvo je, po samoj svojoj prirodi, profesija koja doživljava visok nivo stresa. Medicinska sestra se svakodnevno suočava sa pravom patnjom, bolom i smrću, kao što se malo njih suočava. Mnoge sestrinske intervencije nisu zahvalne i produžene. Mnoge su po normalnom standardu neprijatne, a neke su prosto zastrašujuće*“<sup>31</sup>

Stres može da se shvati kao štetan uticaj, koji dejstvom preko vegetativno-hormonalnog sistema, izbacuje organizam iz ravnoteže i funkcija. Zdravstvena struka s obzirom na visoku odgovornost prema ljudskom životu i zdravlju, ali i izloženosti specifičnim stresorima poput hemijskih, bioloških i fizikalnih štetnosti te smjenskom radu, svrstana je u visoko stresne profesije.<sup>32</sup>

Stres i vrsta stresora u zdravstvenih radnika koji rade u bolnicama i izvan bolnica u posljednjih godina istraživani u zdravstvenim ustanovama različitih zemalja svijeta. Istraživanje provedeno među zdravstvenim radnicima u Irskoj 2004. godine ukazuje da 56% svoj posao ocjenjuje kao izrazito stresan, a nezadovoljstvo na radu navodi 79% zdravstvenih radnika<sup>33</sup>. Najčešći navedeni stresori su: hitna stanja, dežurstva, donošenje odluka nakon

<sup>30</sup> Zeng, Y., Review of work-related stress in mainland Chinese nurses. Nurs Health Sci, 2009. 11(1): p. 90-7.

<sup>31</sup> Hingley, P., The humane face of nursing. Nurs Mirror 1984; 159:19-22

<sup>32</sup> Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM. Hospital staffing, organization and quality of care: cross-national findings. Int J Qual Health Care 2002;14(1):5-13.

<sup>33</sup> Chong, A., O. Killeen, and T. Clarke, Work-related stress among paediatric non-consultant hospital doctors. Ir Med J, 2004. 97(7): p. 203-5; discussion 205.

no nog dežurstva, rutinski medicinski rad i mala mogunost napredovanja.ak 68% ih razmišlja o napuštanju struke i to polovica vrlo ozbiljno<sup>34</sup>. U Finskoj je istraživanje bolovanja u bolničkim liječnicima kroz dvije godine pokazalo da loš timski rad na poslu ima veći uticaj na visoku stopu bolovanja od preopterećenosti poslom ili male kontrole u poslu<sup>35</sup>. S druge strane zadovoljstvo na poslu i dobri međuljudski odnosi mogu imati zaštitno djelovanje na uticaje stresa<sup>36</sup>. Poslovi s visokim intelektualnim i tjelesnim naporima i zahtjevima u kojima pojedinac ne može odlučivati o ishodima smatraju se poslovima s visokom razinom stresa u zdravstvenog osoblja<sup>37</sup>.

Brojna istraživanja provedena u populaciji medicinskih sestara pokazale su povezanost određenih bolesti sa stresom na radu kao što su emocionalna iscrpljenost<sup>38</sup>, fizička iscrpljenost<sup>39</sup> i bol u donjem dijelu tijela<sup>40</sup>. Nizak nivo odlučivanja i visoki zahtjevi, karakteristični za sestrinsku profesiju, mogu biti povezani s povećanim rizikom za pojavu koronarne bolesti<sup>41</sup> i te mentalnih poremećaja<sup>42</sup>. Kod medicinskih sestara u Kini najčešći uzroci stresa su neravnoteža između uloženog i dobivenog, loša slika sestrinstva u društву, te organizacijski problemi<sup>43</sup>. U zemljama u tranziciji je povećan broj medicinskih sestara koji napuštaju svoje radno mjesto<sup>44</sup>.

Zdravstvena struka s obzirom na odgovornost prema ljudskom životu i zdravlju, ali i izloženosti specifičnim stresorima poput hemijskih, bioloških i fizikalnih štetnosti te smjenskom radu svakako treba validirati, pouzdan i primjenjiv instrument kojim će se kvantificirati izloženost pojedinim stresorima, a time i pomoći u uvanju i održanju mentalnog zdravlja i radne sposobnosti samih radnika.

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Virtanen, M., et al., Job strain and psychologic distress influence on sickness absence among Finnish employees. *Am J Prev Med*, 2007. 33(3): p. 182-7.

<sup>36</sup> Snelgrove, S.R., Occupational stress and job satisfaction: a comparative study of health visitors, district nurses and community psychiatric nurses. *J Nurs Manag*, 1998. 6(2): p. 97-104.

<sup>37</sup> Calnan, M., et al., Mental health and stress in the workplace: the case of general practice in the UK. *Soc Sci Med*, 2001. 52(4): p. 499-507.

<sup>38</sup> Hunter, B., Conflicting ideologies as a source of emotion work in midwifery. *Midwifery*, 2004. 20(3): p. 261-72.

<sup>39</sup> Winwood, P.C., A.H. Winefield, and K. Lushington, Work-related fatigue and recovery: the contribution of age, domestic responsibilities and shiftwork. *J Adv Nurs*, 2006. 56(4): p. 438-49.

<sup>40</sup> Elfering, A., et al., Time control, catecholamines and back pain among young nurses. *Scand J Work Environ Health*, 2002. 28(6): p. 386-93.

<sup>41</sup> Bosma, H., et al., Low job control and risk of coronary heart disease in Whitehall II (prospective cohort) study. *BMJ*, 1997. 314(7080): p. 558-65.

<sup>42</sup> Stansfeld, S. and B. Candy, Psychosocial work environment and mental health-a meta-analytic review. *Scand J Work Environ Health*, 2006. 32(6): p. 443-62.

<sup>43</sup> Zeng, Y., Review of work-related stress in mainland Chinese nurses. *Nurs Health Sci*, 2009. 11(1): p. 90-7.

<sup>44</sup> Hasselhorn, H.M., P. Tackenberg, and R. Peter, Effort-reward imbalance among nurses in stable countries and in countries in transition. *Int J Occup Environ Health*, 2004. 10(4): p. 401-8.



## **4. MOBING U ZDRAVSTVU**

---

Stres na radnom mjestu postaje sve veći problem u svjetskim okvirima, a mobing, kao pojava psihi kog zlostavljanja zaposlenika, predstavlja jedan od najtežih oblika radnog stresa koji može ostaviti trajne posljedice na psihi ko i tjelesno zdravlje pojedinca. Neprijateljsko ponašanje je dugog trajanja i stoga dovodi do mentalne, psihosomatske i socijalne patnje. Loša kombinacija ekonomске racionalizacije, rastu a kompetitivnosti zdravstvenih radnika, izmijenjena dinamika rada, i "macho" stil rukovo enja, u zdravstvu, kreiraju kulturu ponašanja u kojoj mobing "cvjeta".

Savremeno društvo karakteriziraju brojne promjene. Sve je veća upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Izražen je rast uslužnih djelatnosti, uredskih poslova, rad s informacijama i klijentima, timski rad, rad na daljinu, te fleksibilizacija poslova. Dolazi do značajnih promjena dobne, spolne i obrazovne strukture radne snage i sigurnosti zaposljenja, a ekonomija postaje globalna. Velika konkurenca na tržištu, organizacijske promjene (privatizacija, spajanje, restrukturiranje, informatizacija), ekonomska kriza, tzv. new economy, nesigurnost radnih mesta i otkivanje fleksibilnosti od radnika doveli su do povećanja u estalosti „mobing-a“.

Moralna maltretiranja postala su uočljivija više nego ikad. Poslodavci su prisiljeni analizirati svaki problem koji ima negativne posljedice na produktivnost i troškove proizvodnje. Iako bi veliki broj radnika želio raditi i onda kad radom ne bi morao osiguravati materijalna sredstva za život, neke psihosocijalne karakteristike rada u suvremenom društvu ine posao sve nepoželjnijom alternativom, a odlazak u prijevremenu mirovinu sve poželjnijom.

### **4.1. Definicija mobinga**

Mobing možemo definisati kao moralno maltretiranje na radnom mjestu. Puno je termina kojim se pokušava prevesti mobing: psihološko zlostavljanje, psihološko maltretiranje, psihološki terorizam, moralno maltretiranje, moralno zlostavljanje i sl.

Termin mobing ili psihi ko uznemiravanje na radnom mjestu je oblik agresivne emocionalne zloupotrebe usmjerenje na ljestvica koja je razara prema modelu razvoja posttraumatskog stresnog poremećaja i uticaja na njezinu emocionalno okružje, ponajprije na obitelj. To nije tip sukoba ije rješenje može otvoriti prostor pozitivnim promjenama.

Naprotiv, mobing je izraz negativne energije koja proizlazi iz namjernog nerješavanja svakodnevnih konflikata i namjernog održavanja ozra ja nerazumijevanja. Komunikacija u takvom ozra ju postaje neprijateljska, nemoralna i neeti na. U njoj je jedna ili više osoba negativno usmjerena na žrtvu kojoj je unaprijed odre ena uloga bespomo nosti i nezašti enosti. Rije „mobing“ dolazi od engleskog glagola „to mob“ za šta u bosanskom jeziku nalazimo prilago eni prevod: bu no navaliti, nasrnuti u masi.

## **4.2. Historija mobinga**

Prvi znanstvenik koji je po eo istraživati ovaj fenomen bio je njema ki psiholog Heinz Leymann. On je prvi upotrijebio naziv "mobing" za odre ena ponašanja na radnom mjestu, odredio njegove karakteristike, posljedice na zdravlje, a osnovao je i kliniku za pomo žrtvama.

Rije mobing Leymann je posudio iz etiologije Konrada Lorenza koji je tom rije ju nazivao ponašanje nekih vrsta životinja koje udružuju i se protiv jednog svog lana, napadaju ga i istjeraju iz zajednice, dovode i ga ponekad i do smrti. Sli no ponašanje ljudi u radnoj sredini Leymann je nazvao istim imenom.

## **4.3. Žrtve mobinga**

Naj eš e mete "mobbera" su osobe koje nekim svojim pozitivnim kvalitetama izazivaju zavist. Uglavnom su to oni koji vole svoj posao, fokusiraju se na njega, entuzijasti, imaju visoka postignu a, rade volonterski ili uzimaju ekstra poslove, imaju visoke eti ke standarde, npr. promotori ljudskih prava i dostojanstva ovjeka. To su i oni koji ne uživaju u destruktivnosti grupe, koji se ne konfrontiraju, ne favoriziraju komparacije, koji pripadaju drugim religijskim ili kulturnim opredjeljenjima. Oni koji nemaju "zale e" i nisu politi ki angažirani. Nezavisni ljudi koji dobro izgledaju i popularni su u društvu. Kada se na u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu, a ranjivi su na neki na in (npr. moraju otplati vatni hipoteku, imaju obiteljske odgovornosti i sl.), lako postaju mete mobbera.

Lakše stradaju osobe koje i od ku e dobivaju poruke tipa "nisi dovoljno dobar", pa se osje aju nekompetentnima i ne brane se kada im se prigovara mada trpe, niskog samopoštovanja i samopouzdanja, unutarnje snage i emocionalne zrelosti.

Mobing zna ajno poga a sve djelatnosti, sve dobne grupe, podjednako muškarce i žene. No, žene su ipak za nijansu rizi nija grupa i primarne mete tj. ciljevi uznemiravanja. Ozbiljne studije pokazuju da je za žene rizik da budu žrtve mobinga 75% ve i nego za muškarce. Spolne razlike u mobingu djelomi no su posljedica stereotipne postoje e podjele muško-ženskih uloga u društvenim odnosima.

Kanadsko istraživanje je pokazalo da muškarci više trpe fizi ko nasilje, a žene psihi ko. Zato muškarci imaju više fizi kih ozljeda koje su rezultat nasilja (66% versus 35%), a žene u ve ini slu ajeva navode psihi ke probleme (91%), dok ih muškarci navode rje e (54%).

U Hrvatskoj prvo istraživanje o mobingu je provedeno u studenom 2002. godine u Zagrebu, me u gradskim stanovništvom. Prema rezultatima tog istraživanja od 15,4% do 53,4% od ukupnog broja ispitanika doživjelo je neki oblik mobinga. Uzorak je inilo 500 ispitanika, od toga su 243 (49%) bile žene, a 257 (51%) muškarci. Više je žena (48,1%) koje se žale na psihi ke probleme izazvane poslom koji rade, ali je zato više muškaraca (9,8%) nego žena (5,2%) išlo na bolovanje zbog problema na poslu. Taj je podatak razli it od drugih studija, koje navode da su žene duže odsutne s posla, zbog poreme aja koji su posljedica nasilja na radnom mjestu. To je skladno rezultatima reprezentativnog randomiziranog istraživanja koje je proveo Leymann.

#### **4.4. Vrste mobinga**

Psihi ki mobing je poseban oblik ponašanja na radnom mjestu kojim jedna osoba ili grupa ljudi sistematsko psihi ki ponižava i zlostavlja drugu osobu. Izrugivanje, klevetanje, prijetnje, iznošenje lošeg mišljenja o na inu rada, brzini ispunjavanja radnih zadataka, intelektualnih sposobnosti, smanjivanje pla e, preseljenje na lošije radno mjesto ugrožavaju ast, ugled, integritet i ljudsko dostojanstvo ugrožene osobe koja naj eš e ne zna prepoznati što se zbiva i osje a se bespomo no, ugnjetavano, jadno.

U radnom okruženju žrtva ne uspijeva do i do rije i, stalno je prekidaju u govoru. Ignorirana je kao da ne postoji. Isklju ena je iz društvenog života na poslu. Naj eš e osje a nelagodu nakon što suradnici prekidaju razgovor kada žrtva ulazi u prostoriju. Žrtvu se premješta u ured udaljen od radnih prostora ostalih kolega. Dobiva samo nebitna i besmislena zaduženja i radne obaveze koje su ispod njenog profesionalnog nivoa ili joj daju zadatke koje ne može riješiti ili stalno dobiva nova zaduženja. Njezin rad se esto kritizira, makar bio profesionalno obavljen.

Žrtvu se optužuje za propuste koji se nisu dogodili. Ne raspolaže važnim informacijama. Konstantno je izložena ismijavanju i šalama na ra un govora, držanja, hoda, odijevanja, privatnog života, nacionalnosti, spola, rase i sl. U svojoj kulminaciji mobing tako er zna obuhva ati i prijetnje fizi kim nasrtajem, seksualno ugrožavanje, teror telefonskim pozivima. Iako rije mobing primarno ozna ava psihološko zastrašivanje on može ponekad uklju iti i fizi ku agresiju. Fizi ko nasilje na radnom mjestu je izuzetno rijetko i ovaj pojam se uglavnom odnosi na ponašanje djece u školi ije ponašanje uklju uje agresivne akte.

Seksualno uznemiravanje je jedan od na ina mobinga, a definira se kao svaki oblik neželjenog verbalnog, neverbalnog i fizi kog ponašanja seksualne prirode, svaki pokušaj seksualnog utjecaja osobe na osobu, s ciljem ili efektom povrede dostojanstva osobe, koji je uznemiruje, zbujuje i doživljava se neugodnim. Važan je spol žrtve i zlostavlja a, u estalost pojavljivanja i kategorija ponašanja zlostavlja a.

Sva ponašanja mogu se usmjeravati od muškarca prema ženi, žene prema muškarcu, žene prema ženi, muškarca prema muškarcu, izme u nadre enih prema podre enima. Realizira se kao zlouporaba mo i ili kontrole ili zamjena ne ega za nešto (seks kao uvjet), uz insistiranje na pokornosti i poslušnosti. Npr. nudi se promaknu e na bolje radno mjesto, ve a pla a ili nagrada, ili prijetnje i zastrašivanja ovisno o tome prihva aju li se seksualne ponude ili ne. Drugi na in zlostavljanja je uspostavljanje neprijateljskog seksualiziranog ambijenta u radnom prostoru, gdje se ponavljaju neugodne radnje, rije i i ponašanja seksualne prirode, vicevi, šale, geste, neželjeni dodiri, pogledi, usputna dobacivanja, neželjeni komentari ne ijeg izgleda, ponašanja i obla enja, pomanjkanje poštovanja, prekomjerno prijateljsko ponašanje, "izvan onoga što spada u posao".

#### **4.5. Rizik od mobinga po zanimanjima**

Rizik od pojave nasilja je ve i u nekim profesijama. Iako se vjerovalo da je nasilje utemeljeno samo u poslovima koji su tradicionalno muški, kao što su zatvorski uvari i policajci, ima ga i u poslovima koji su tradicionalno ženski, jer su žene eš e zaposlene u brojnim sektorima zapravo vrlo visokog rizika, npr. broja i novca, blagajnice, edukacija, njega, rad s duševnim bolesnicima, s potencijalno opasnim osobama, npr. u barovima... Posebno rizi nim grupama smatraju se žene visokog materijalnog statusa.

#### **4.6. Posljedice mobinga**

Naj eš e posljedica mobinga su burn-out sindrom, reaktivna depresivna stanja, reaktivna psihoti na stanja paranoidnog tipa i suicid kao najtragi nija posljedica, a 31% ženskih žrtava razvije posttraumatski stresni poreme aj.

Zbog nakupljanja negativnih emocija, mobing u izloženih osoba uzrokuje pojavu razli itih psihi kih i psihosomatskih smetnji. Stres na radnom mjestu prisutan je kod gotovo svakog tre eg zaposlenika Europske unije (EU), odnosno 28% ili 41,2 milijuna zaposlenika, od toga više u žena nego muškaraca. Taj problem godišnje uzrokuje gubitak od milijun radnih dana, a stoji najmanje 20 milijardi eura, a istovremeno je „krivac“ i za 5 milijuna nesre a na poslu. Zbog stresa na poslu u EU dogodi se 48 000 izvršenih i skoro pola milijuna pokušanih samoubojstava.

Stres vodi zaposlenike u sindrom izgaranja i/ili doživljavanja mobinga, pada njihovog radnog kapaciteta, dolazi do porasta morbiditeta i apsentizma, mijenja se indeks njihove radne sposobnosti, a s druge strane kvaliteta usluga i profitabilnost se smanjuju.

## **5. SINDROM PROFESIONALNOG SAGORIJEVANJA U ZDRAVSTVU**

---

U prethodnom tekstu naveli smo da sindrom sagorijevanja predstavlja jednu od psihološka reakcija na stres. Kako bi saznali njegovo pravo zna enje i njegove negativne efekte po medicinske sestre u ovom poglavlju bit će predstavljene neke osnovne karakteristike.

Ve 1974. godine Freudenberg je u nau noj literaturi po eo koristiti termin „burnout“ ili sindrom profesionalnog sagorijevanja, koji je ozna io promjene koje pojedinac doživljava vezano za njegovo radno mjesto.

Profesionalno se sagorijevanje opisuje kao niz tjelesnih i mentalnih simptoma iscrpljenosti, odnosno kao odložen odgovor na kroni ne emocionalne i interpersonalne stresne doga aje na radnom mjestu (Cooper, Dewe i O'Driscoll, 2001; Hobfoll i Shirom, 2000; Levert, Lucas i Ortlepp, 2000; Maslach, Schaufeli i Leiter, 2001; Schaufeli i Enzmann, 1998). To je specifi an tip napetosti koji odražava vjerovanje da su resursi koje osoba posjeduje da bi se suo ila sa stresnim situacijama nedovoljni ili nepostoje i, što dovodi do osje aja bespomo nosti, umora, iscrpljenosti i kognitivnog gubitka (Lee i Ashforth, 1993). Simptomi profesionalnog sagorijevanja naj eš e se ispituju u zanimanjima ija je domena bavljenja mentalno i tjelesno zdravlje (medicinske sestre, lije nici), obrazovanje (nastavnici, defektolozi), upravljanje ljudskim potencijalima (management), kompjutorska tehnologija, te u vojsci i policiji (Freudenberger, 1974; Maslach, 1982).

### **5.1. Zanimanja naj eš e vezana za sindrom profesionalnog sagorijevanja**

Sindrom profesionalnog sagorijevanja naj eš e se javlja u zanimanjima koja se bave uslužnim djelatnostima vezanim za zdravlje (pomažu e profesije), odnosno gdje postoji pružatelj usluge i primatelj usluge (medicinske sestre, lije nici, socijalni radnici, u itelji...), mada se u širem kontekstu može primijeniti na gotovo svako zanimanje.

Sindrom profesionalnog sagorijevanja podrazumijeva osje aj iscrpljenosti, gubitak energije, gubitak idealizma i motivacije, bespomo nost, frustraciju, udaljavanje od posla, sumnju u vlastite profesionalne sposobnosti i shva anje klijenta kao da je predmet. Osobe esto ne shva aju da se s njima nešto dešava i da su u procesu sindroma profesionalnog sagorijevanja. esto se sa sindromom sagorijevanja povezuju i razli ite psihi ke i fizi ke

promjene: nesanica, bolesti ovisnosti, glavobolje, promjene ponašanja, depresija, anksioznost, bolesti srca i krvnih žila, bolesti probavnog sustava itd. Osobe koje su pod utjecajem sindroma profesionalnog sagorijevanja eš e rade greške u svom poslu, koriste bolovanje, daju otkaz i ulaze u sukobe s kolegama.

Sindrom profesionalnog sagorijevanja nastaje kao kombinacija osobina zaposlenika (dob, spol, osobnost, stav prema poslu) i organizacije posla (organizacijski imbenici). Iako su osobine zaposlenika jako važne, u veini literaturne smatra se da su upravo organizacija posla i uvjeti na poslu puno važniji faktor koji vodi prema sindromu profesionalnog sagorijevanja.

## **5.2. Profesionalno sagorijevanje kod zdravstvenih radnika: medicinske sestre i tehni ari**

Zdravstveni radnici (medicinske sestre i tehni ari) su izloženi profesionalnom sagorijevanju (izgaranju) prirodom svog posla, naroito u kliniko-bolni koj praksi. Uestvaju u poslovima koji se duboko ti u ljudi i njihovih života, na šta se nikada do kraja ne mogu profesionalno adaptirati, esto razmišljaju i da bi bilo najbolje da postanu neosjetljivi, a to ne bi bilo dobro ni za bolesnika, ni za njegovu porodicu. Reagovanje na profesionalne obaveze pretjeranim zamorom koji vodi ka sagorijevanju je multifaktorski uslovljeno. Zdravstveni radnici koji sve trpe i koji su spremni da „ulažu sebe bez ostatka“, ako nemaju li no ispunjenje, npr. podršku i utjehu porodice, mogu rizikovati da dožive li ne lomove koji se prepoznaju kao profesionalno sagorijevanje<sup>45,46</sup>. Odgovorni zdravstveni radnici prvo zapažaju promjene u ponašanju koje naj eš e po etno i ne prepoznaju kao fenomen sagorijevanja. Proces sagorijevanja se odvija relativno brzo, a znaci koji se prepoznaju su brojni i jasni: pad kvaliteta rada, zapanjanje li nog izgleda, napetost, razdražljivost, nesigurnost u radu, gubitak životne energije i motivacije za rad, gubitak samopoštovanja i smisla za rad, doživljaj socijalne izolacije, izbjegavanje druženja sa kolegama, strah od izvoenja promjena u sistemu rada itd. Posao medicinske sestre i tehni ari nalazi se u grupi poslova sa visokim zahtjevima, a malom slobodom odlučivanja koji rezultuju stvaranjem jake napetosti kod radnika. Postoji opšta saglasnost da iskustvo doživljaja stresa izazvanog poslom umanjuje kvalitet sestrinskog rada, tj. pružene njege<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM. Hospital staffing, organization and quality of care: cross-national findings. Int J Qual Health Care 2002;14(1):5–13.

<sup>46</sup> Selye H. A Syndrome Produced by Diverse Nocuous Agents. Nature 1936;138:32.

<sup>47</sup> Ibid.

### **5.3. Simptomi sindroma sagorijevanja**

Ljekar može diagnosticirati burnout sindrom nakon opširnog razgovora sa pacijentom. Potpuna tjelesna iscrpljenost, cinizam prema sopstvenom radu i smanjeni osjećaj sopstvene vrijednosti su esti klasi na očitovanja burnout-a. Mogu se takođe javiti i tjelesni simptomi, kao: poremećaji snega, umor, bolovi ili vrtoglavica.

Potpuno je moguće da osobe sa burnout-om više nisu radno sposobne i da je posljedica jedno duže bolovanje, ali prije svega moraju u sklopu diagnoze biti isključena ostala oboljenja sa slijedom simptomatikom, kao: poremećaji straha, depresija, alkoholizam itd.

Fiziološki simptomi su primjerice: crvenilo, znojenje, glavobolja, bol u ledima, gubitak apetita, prekomjeran apetit, promjene raspolaženja, napetost, umornost, nesanica, razdražljivost, plakan, strah, agresivnost, zatvorenost, pesimizam, nesanica, ograničenje komuniciranja, bezljeđan odnos s kolegama itd.

Neki od simptoma sindroma izgaranja ili burnout sindroma na poslu su i negativan stav prema šefu i kolegama.

Njegova tri glavna obilježja su:

- Emocionalna iscrpljenost,
- Negativan ili činjeničan stav prema nadređenima, kolegama ili klijentima,
- Negativna procjena smisla i kvalitete vlastitog rada.

Korijeni za sagorijevanje mogu se pronaći u našem osobnom ili društvenom životu koji se zatim odnosi i na poslovni život. To su najčešći abnormalne ambicije i težnja za uspjehom (estimacija kod ljudi je se samopoštovanje uglavnom temelji na njihovim profesionalnim izvedbama), perfekcionizam (postavljanje previšokih ciljeva), problemi s manovima obitelji ili prijateljima, samočuvstvo ili izdvojenost iz društvenog okruženja, nejasno životno planiranje, rastuća složenost procesa modernog života.

Dva naučnika, Freudenberg i North, su opisali put ka burnout-u u 12 koraka:

**Stadium 1:** Potreba za dookazivanjem (iz sasvim normalnog angažmana može nastati pretjerana ambicija – ali ipak ovo nije neophodan uslov da se „izgori“);

**Stadium 2:** Pojava anksioznosti (pokušava se sve sam uraditi, delegira se ništa ili jako malo – za takvo nešto me utiče esti nedostajući resursi);

**Stadium 3:** Zapuštanje sopstvenih potreba (socialnih kontakata, mira i opuštanje više nisu tako važni – ima se osjećaj da se za tako nešto ne može žrtvovati vrijeme);

**Stadium 4:** Potiskivanje konflikata i potreba (sve eš e se dešava da se kasni, nešto pomješa itd., konflikti u vezi ili porodici);

**Stadium 5:** Promjene vrijednosti („ ovjek otupi“, veze padaju u odnosu na posao u drugi plan, ono što je nekad bilo drago i važno se sada jedva pojavljuje u životu)

**Stadium 6:** Samozavaravanje u vezi problema koji se javljaju (ograđivanje od okoline, cinizam, agresija, nestrpljivost, jasne tjelesne poteškoće itd.)

**Stadium 7:** Socialno povlačenje (gubitak orijentacije i nade, „služba po propisu“, zamjene za zadovoljstvo dolaze u prvi plan)

**Stadium 8:** Promjene ponašanja (esto primjetne u socialnom povlačenju, zamjene za zadovoljstva kao što su alkoholizam, shopping, jelo)

**Stadium 9:** Gubitak osjećaja za sopstvenu osobu (gubitak osjećaja da se aktivno utiče na svoj život, „život“ upravlja)

**Stadium 10:** Unutrašnja praznina (gubitak hrabrosti, straha, panika, zamjene za zadovoljstva postaju ekscesivne)

**Stadium 11:** Depresija (iscrpljenost, očaj, misli o samoubistvu). Daljnje informacije možete naći pod depresijom.

**Stadium 12:** Potpuna burnout iscrpljenost (emotivni, tjelesni i mentalni kolaps)

#### **5.4. Faze sindroma profesionalnog sagorijevanja**

Mogu se nabrojati etiri osnovne faze sindroma profesionalnog sagorijevanja<sup>48</sup>:

- **Prva faza – idealizam, dokazivanje i visoka očekivanja**
  - posve enost poslu, nastojanje da se posao obavi besprijekorno, pozitivan stav prema poslu;
- **Druga faza - početno nezadovoljstvo i pesimizam**
  - posao dolazi na prvo mjesto, zanemaruje se društveni život (obitelj, prijatelji); loše raspoloženje, gubitak idealja; osoba shvaće da nešto nije u redu, ali ne može si pomoći;
- **Treća faza – razaranje, povlačenje i izolacija**
  - osoba se izolira od okoline, esti su sukobi s kolegama, agresivno ponašanje, promjene ponašanja, otežani su mišljenje i koncentracija;

---

<sup>48</sup> NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, Da ne postanemo pepeo, Morana Tomljenović, dr.med., dostupno na: <http://www.zzjzpgz.hr/nzl/83/sagorjevanje.htm> (pristupljeno 08.07.2015.)

- **etvrta faza** – *gubitak interesa i napuštanje posla ili nemogunost rada, završna faza*
  - gubitak samopoštovanja, osjećaj neuspješnosti, sumnja u vlastitu izvedbu, smanjena produktivnost; razvoj bolesti ovisnosti, razvoj depresije, suicidalne ideje, napuštanje posla.

Treći i četvrti faza mogu se preklapati i ne moraju nužno slijediti jedna iza druge.

U procesu sindroma sagorijevanja kao zaštitni faktor posebno su se pokazali zadovoljstvo na poslu i socijalna podrška (obitelj, prijatelji). Drugim riječima, osobe koje uspijevaju na i užitak i zadovoljstvo u svom poslu imaju i ispunjen privatni život (prijatelji, obitelj, sport, rekreacija, hobiji) te imaju manju mogućnost razvoja sindroma profesionalnog sagorijevanja.

Međutim, prema definiciji koju su postavili 1996. godine *Girdino, Everly i Dusek*: Sindrom sagorijevanja je stanje psihičke, fizičke ili psihofizičke iscrpljenosti uzrokovane pretjeranim i prolongiranim stresom. Ti autori razlikuju tri stepena saorijevanja:

- I stepen – početna etapa na etost stresom
- II stepen – reaktivna kompenzacija stresa s očuvanjem energije
- III stepen – faza istrošenosti

**U početnoj na etosti stresom javljaju se psihološke i fiziološke reakcije**, kao npr. stalna razdraženost, anksioznost, razdoblja sa povišenim tlakom, škripanje zuba u snu, nesanica, zaboravljenost, palpitacije srca, neuobičajena aritmija, problemi koncentracije, probavni problemi i akutni gastrointestinalni simptomi, posao više ne doživljavaju kao zadovoljstvo. Kod pojave bilo kojih dva od tih simptoma, možemo biti sigurni da smo ušli u prvu fazu stresa.

**U drugoj fazi javlja se uvanje energije kako bi se kompenzirao stres**, javlja se pretjerano kašnjenje na posao, odgađanje poslova i nerado prihvatanje novih radnih zadataka, produživanje radnih pauza, opadanje seksualnih želja, stalni umor, izolacija od prijatelja i obitelji, porast cinizma, ogromna enost, pretjeranost u pušenju, ispijanju kava, opijanju, uzimanju lijekova i psihotaktivnih supstanci i pojava apatije. Pojava dva bilo koja od navedenih simptoma ukazuje na postojanje druge faze izgaranja.

**U trećoj fazi iscrpljivanja već većina primje uje da s njima nešto nije u redu**, posao se počinje doživljavati kao opterećenje, javlja se kronična depresija, pad otpornosti sa stalnim poboljšanjem, kronični želučani i crijevnici, kronična psihička i fizička izmorenost, kronične glavobolje ili migrene, želja za bijegom iz društva i odlaskom iz obitelji, napuštanje

prijateljstva i u estale suicidalne primisli. Pojava bilo koja dva od tih simptoma, siguran je znak treće faze izgaranja.<sup>49,50</sup>

## 5.5. Koncept profesionalnog sagorijevanja i modeli ispitivanja

Koncept profesionalnog sagorijevanja definisan je trima dimenzijama: emocionalnom iscrpljenosti, depersonalizacijom (ponekad se ta dimenzija naziva cinizam), te percepcijom smanjenoga osobnog postignuća (ili percepcijom smanjene profesionalne efikasnosti) (Maslach i Jackson, 1986; Maslach, Schaufeli i Leiter, 2001).

**Emocionalna se iscrpljenost** odnosi na osjećaj osobe da su njeni emocionalni resursi osiromašeni ili oslabljeni, što rezultira gubitkom energije i slabosću.

**Depersonalizacija** se odnosi na mentalno distanciranje i gubitak idealizma u profesionalnom radu, što se najčešće iskazuje u negativnim stavovima osobe prema klijentima, odnosno primateljima usluga, dok **percepcija smanjenoga osobnog postignuća** uključuje smanjenje osjećaja kompetencije i postignuća na poslu.

Rezultati istraživanja esto pokazuju povezanost između profesionalnog sagorijevanja, te različitih mentalnih i tjelesnih zdravstvenih problema (Ganster i Schaubroeck, 1991; Jackson i Maslach, 1982), narušenih obiteljskih i socijalnih odnosa (Jackson i Schuler, 1983), povećanog broja otkaza i izostanaka s posla (Jackson i Schuler, 1985), te smanjene kvalitete i kvantitete u inkovitosti izvedbe na radnom mestu (Maslach i Jackson, 1984).

Budući da je koncept profesionalnog sagorijevanja usko vezan za stresne situacije i emocionalna doživljavanja, trebalo bi ga ispitivati u širem kontekstu emocionalne regulacije. Koliko nam je poznato, do sada je uglavnom ispitivana povezanost koncepta profesionalnog sagorijevanja i njegovih afektivnih dimenzija ličnosti poput neuroticizma i ekstraverzije (npr. Zellars i Perrewe, 2001), te depresije, umora i gubitka motivacije (Cordes i Dougherty, 1993). Međutim, nedostaju istraživanja odnosa profesionalnog sagorijevanja i specifičnih komponenti emocionalne regulacije - ruminiranja i emocionalne inhibicije, odnosno supresije. Naime, povezanosti između emocionalne supresije i širokih dimenzija ličnosti petofaktorskog modela, ak i kada se radi o afektivnim dimenzijama kao što su neuroticizam i ekstraverzija, umjerene su i pokazuju da je potiskivanje vrlo specifičan i uže definiran koncept u procesu emocionalne regulacije (John i Srivastava, 1999). Emocionalna se regulacija definira kao

<sup>49</sup> Gunderson L. Physician Burnout. Anal. of Int. Med. 135(2):145-148.2001.

<sup>50</sup> Mason B.J., Markowitz J.C., Klerman G.L. Interpersonal psychotherapy for dysthymic Disorder. U. Klerman G.L., Weissman M. M., editors. New Applications of Interpersonal Psychotherapy. Washington, DC: American Psychiatric Press; 1993.

skup procesa kojima osoba pokušava djelovati na to kakve su emocije doživjeti i izraziti, te u koje vrijeme i na koje načine (Manstead i Fisher, 2000; Gross, 1999; Gross i Munoz, 1995). Ona može biti automatska i kontrolirana, odnosno nesvjesna i svjesna. Jedan model emocionalne regulacije razvijen posebno za stresne situacije predložili su Roger i suradnici (Roger i Neshover, 1987; Roger i Najarian, 1989). Prema tom se modelu emocionalna regulacija sastoji od četiri dimenzija nazvanih ruminiranje, emocionalna inhibicija, kontrola agresivnosti i benigna kontrola.

**Ruminiranje** se odnosi na sklonost ponavljanja misli, osjećaja i scena povezanih s prošlim stresnim događajima, koje uključuju osjećaje nezadovoljstva s interpersonalnim događajima i konflikt koji iz njih proizlazi. **Emocionalna inhibicija** podrazumijeva supresiju otvorenog izražavanja emocija; **kontrola agresivnosti** potiskivanje hostilnih reakcija, a **benigna kontrola** sklonost prema kontroli impulsivnosti i potiskivanju spontanog ponašanja (Roger i Neshover, 1987; Roger i Najarian, 1989).

Na temelju je opisanoga modela razvijen i *Upitnik emocionalne kontrole* (Emotion Control Questionnaire - ECQ; Roger i Najarian, 1989) koji mjeri ove četiri dimenzije. Na uzorcima ispitanika engleskoga govornog područja istraživanja pokazuju da ove dimenzije imaju zadovoljavajuće koeficijente unutrašnje pouzdanosti, te da su vremenski stabilne i međusobno nezavisne (Roger i Najarian, 1989; Roger, 1995). Međutim, provjera faktorske strukture ovog upitnika na ispitanicima iz različitih kulturnih sredina upućuje na konzistentne kulturne razlike, a najveće se slaganje rezultata ispitanika iz različitih kulturnih sredina postiže kada se koristi dvofaktorski model emocionalne kontrole koji obuhvaća dimenzije emocionalne inhibicije i ruminiranja, pa autori predlažu korištenje novog upitnika koji se sastoji od tih dviju dimenzija (Roger, de la Banda, Lee i Olason, 2001). Nadalje, primjenom ECQ upitnika u jednom prethodnom istraživanju na hrvatskom jeziku (Kardum, Hudek-Knežević i Kalebić, 2004) nije dobivena izvorna etverofaktorska, već trofaktorska struktura, u kojoj su uz dimenziju kontrole, replicirane upravo dimenzije emocionalne inhibicije i ruminiranja iz izvornog upitnika. Osim toga, ove se dvije dimenzije mogu smatrati neadaptivnim načinima emocionalne kontrole jer su povezane s višim percipiranim stresom, lošijim zdravstvenim stanjem i većim brojem zdravstvenih pritužbi (npr. Buck, 1992; Lok i Bishop, 1999).

Vjerovatno najvažniji rezultati koji pokazuju da emocionalna inhibicija nije adaptivna proizlaze iz Pennebakerovih istraživanja (npr. Pennebaker, 1989; Pennebaker i Traue, 1993). On smatra da potiskivanje ili zadržavanje traumatskih informacija i emocija zahtijeva mentalni napor koji povećava doživljaj stresa, što se ostavlja u tjelesnim simptomima i

bolestima povezanim sa stresom. Prema Pennebakeru, inhibicija emocija potencijalno je nezdrava zbog dva razloga; prvo, ona služi kao kumulativni stresni podražaj, i drugo, sprjeava kognitivno-afektivne procese asimilacije. Naime, stresni događaji koji nisu asimilirani ostaju u svijesti osobe kao neželjene i ponavljajuće (ruminirajuće) misli. U skladu sa Zeigarnik-efektom, ljudi su skloni pamtitи nedovršene zadatke (Karniol i Ross, 1996), pa neasimilirani stresni događaji vjerojatnije ostaju u svijesti i dovode do takvih misli. Nadalje, istraživanja potvrđuju da ruminiranje o stresnim događajima dovodi do negativnih emocija te do kognitivnog i ponašajnog izbjegavanja uzroka stresne epizode (Janoff i Bulman, 1992). Naime, već su se najranija istraživanja usmjeravala na ulogu faktora okoline na profesionalno sagorijevanje (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek i Rosenthal, 1964; Maslach, 1982), a posebno na doživljaj stresnosti vezan uz uloge na radnom mjestu, kao što su preoptere enost, konflikt i nejasnost radne uloge (Cordes i Dougherty, 1993). Pri tome se pod preoptere enoš u podrazumjevaju preveliki zahtjevi na radnom mjestu i vremenski pritisak, konflikt uloga se odnosi na nesklad u očekivanjima drugih ljudi (kolega i nadređenih) i može se javiti između različitih i unutar jedne uloge (Schaubroeck, Cotton i Jennings, 1989), dok se nejasnost uloge odnosi na nemogućnost predviđanja ishoda vlastite izvedbe i nedostatak informacija koje se odnose na ponašanja koja se odnose o ekuju, a vezana su za ulogu (Pearce, 1981). Preoptere enost poslom, konflikt i nejasnost uloge takođe dovode do psihološke napetosti, negativnih emocionalnih i ponašajnih reakcija, kao što su nesigurnost, nezadovoljstvo poslom, smanjenje u inkovitosti i izraženije namjere da se napusti radno mjesto (Allen i Mellor, 2002; Burke, 2002; Schaubroeck, Cotton i Jennings, 1989). Takođe, istraživanja na medicinskim sestrama pokazuju da visoko radno opterećenje (Landsbergis, 1988) i nejasnost uloge (Pines i Kanner, 1982) djeluju kako na psihosocijalnu klimu na poslu, tako i na doživljaj stresa, da su nejasnost uloga i konflikt uloga povezani s različitim disfunkcionalnim ishodima u različitim kulturama (Bhagat i sur., 1994), te da su ti psihološki procesi univerzalni (Poortinga, 1992).

Doživljaj profesionalnog sagorijevanja takođe je ispitivana posljedica konflikta i nejasnosti uloge na ispitnicima različitih zanimanja, kao što su pravnici (Jackson, Turner i Brief, 1987), nastavnici (Schwab i Iwanicki, 1992), žene u uslužnim djelatnostima (Brookings, Bolton, Brown i McEvoy, 1985), te medicinske sestre i drugo zdravstveno osoblje (Fenlason i Beehr, 1994; Kalliath i Morris, 2002; Leiter i Maslach, 1988; Piko, 2005). Istraživanja uglavnom potvrđuju opštu pretpostavku da su povezani zahtjevi na radnom mjestu (npr. previše poslova u prekratkom vremenu), snažno i konzistentno povezani s profesionalnim sagorijevanjem, a posebno s dimenzijom emocionalne iscrpljenosti (Maslach,

Schaufeli i Leiter, 2001). Greenglas, Burke i Fiksenbaum (2001) na uzorku medicinskih sestara nalaze da je radno preoptere enje pozitivno povezano s emocionalnom iscrpljenošću koja dovodi do cinizma i somatizacije, a oni, pak, do smanjene profesionalne uinkovitosti. Upravo je zato u ovom istraživanju doživljaj stresnosti na radnom mjestu mjeran upitnicima koji se odnose na specifičnosti stresa vezanog za posao, a to su preptere enost i konflikt uloge, te nejasnost uloge.

## **5.6. Korelacije između faktora stresa i sindroma sagorijevanja**

Uz varijable emocionalne kontrole, u istraživanjima su ispitani i doživljaji stresnosti na radnom mjestu. Najranija istraživanja usmjeravala su se na ulogu faktora okoline na profesionalno sagorijevanje (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek i Rosenthal, 1964.; Maslach, 1982.), a posebno na doživljaj stresnosti vezan uz uloge na radnom mjestu, kao što su preoptere enost, konflikt i nejasnost radne uloge (Cordes i Dougherty, 1993.). Pri tome se pod preoptere enost u podrazumijevaju preveliki zahtjevi na radnom mjestu i vremenski pritisak. Konflikt uloga se odnosi na nesklad u odnosima drugih ljudi (kolega i nadre enih) i može se javiti između različitih i unutar jedne uloge (Schaubroeck, Cotton i Jennings, 1989.), dok se nejasnost uloge odnosi na nemogućnost predviđanja ishoda vlastite izvedbe i nedostatak informacija koje se odnose na ponašanja koja se odnose na osobe o kojima, a vezana su za ulogu (Pearce, 1981.). Preoptere enost poslom, konflikt i nejasnost uloge takođe dovode do psihološke napetosti, negativnih emocionalnih i ponašajnih reakcija, kao što su nesigurnost, nezadovoljstvo poslom, smanjenje u inkovitosti i izraženije namjere da se napusti radno mjesto (Allen i Mellor, 2002; Burke, 2002; Schaubroeck, Cotton i Jennings, 1989.).

Doživljaj profesionalnog sagorijevanja takođe je ispitivana posljedica konflikta i nejasnosti uloge na ispitnicima različitih zanimanja, kao što su pravnici, nastavnici, žene u uslužnim djelatnostima te medicinske sestre i drugo zdravstveno osoblje. Istraživanja uglavnom potvrđuju opštu pretpostavku da su povezani zahtjevi na radnom mjestu (npr. previše poslova u prekratkom vremenu), snažno i konzistentno povezani s profesionalnim sagorijevanjem, a posebno s dimenzijom emocionalne iscrpljenosti (Maslach, Schaufeli i Leiter, 2001.).

Stabilne osobine ličnosti su predispozicija osobi da vidi događaje na određeni način koji mu može pomoći i popraviti ili omogućiti proces adaptacije i njegovih psiholoških i tjelesnih zdravstvenih ishoda (Kaplan, 1996.). Najrazvijeniji je petofaktorski model ličnosti

(Costa i McCrae, 1992.) po kojemu se odrasla linost može opisati u terminima neuroticizma (podložnost psihološkoj iscrpljenosti, nemogućnost kontroliranja nagona, potreba, sklonost nerealističnim idejama i nemogućnost nošenja sa stresom), ekstraverzije (dispozicija prema pozitivnim emocijama, socijalnosti i visokoj aktivnosti), otvorenost (sklonost različitosti, intelektualna znatiželja estetske osjetljivosti), ugodnost (sklonost interpersonalnom povjerenju i obzirnost prema drugima), savjesnost (upornost, organiziranost). Istraživanja su pokazala da osobe koje su više ekstrovertirane imaju manje simptoma profesionalnog sagorijevanja od osoba koje su visoko u dimenziji neuroticizma. Osobe sa visokim rezultatima na savjesnosti veća je mogućnost da će da će izvijestiti o osjećaju osobnog uspjeha. Što se tiče ugodnosti, što su veći rezultati na toj dimenziji manje je vjerojatno da će doći do depersonalizacije, a pritom će osjećaj osobnog uspjeha biti veći. Otvorenost će biti u negativnoj korelaciji sa simptomima sagorijevanja.

Rezultati istraživanja su pokazali da uitelji sa više od 10 godina iskustva pokazuju uvećanju mjeri znakove emocionalne iscrpljenosti od onih sa manje godina radnog staža. Isto tako pokazalo se da su uiteljice koje su u braku više emocionalno iscrpljene od uitelja koji su također u braku. Značajna korelacija dobivena je između stresora na poslu, osobina linosti i dimenzija sagorijevanja. Emocionalna iscrpljenost i depersonalizacija značajno pozitivno korelira sa svim stresorima na poslu, a stresori na poslu negativno korelira sa percepcijom osobnog uspjeha. Što se tiče ličnih varijabli, savjesnost ima pozitivnu korelaciju sa percepcijom osobnog uspjeha, i negativnu korelaciju sa depersonalizacijom. Neuroticizam pozitivno korelira sa emocionalnom iscrpljenosti i depersonalizacijom, a negativno sa percepcijom osobnog uspjeha. Ekstraverzija negativno korelira sa emocionalnom iscrpljenosti i depersonalizacijom, a pozitivno sa percepcijom osobnog uspjeha. Otvorenost negativno korelira sa depersonalizacijom i percepcijom osobnog uspjeha.

## 5.7. Intervencije protiv profesionalnog sagorijevanja

Strategija samopomoći jedan je od najboljih načina liječenja burnouta. Pogotovno enima se savjetuje da sagledaju stresne situacije i procjene moguće li ih izbjeguti. Neke su od metoda samopomoći i razvijanje samokontrole i odgovornosti, uzimanje novih i kraćih godišnjih odmora, optimistički pogled na svijet, postavljanje jasnih prioriteta i realnih i ostvarivih ciljeva.

Kako bi izbjegli profesionalno sagorijevanje moguće je poduzeti sljedeće intervencije<sup>51</sup>:

- na nivou organizacije:
  - restrukturiranje posla (promjena radnoga mjesta, izmjena odgovornosti, smanjenje zahtjeva na poslu, promjene u radnom vremenu zaposlenika),
  - edukacija radnika (informiranje, podizanje kvalitete rada),
  - transparentnost u radu,
  - team building,
  - supervizija, konzultacije, podrška zaposlenicima,
  - bolja komunikacija sa zaposlenicima;
- na osobnoj razini:
  - različite tehnike samopomoći i relaksacije,
  - prilagoditi se situaciji, ali ostati vjeran sebi,
  - odvojiti profesionalno od privatnog,
  - edukacija (prepoznati znakove stresa),
  - zatražiti pomoći stručnjaka,
  - kvalitetno korištenje slobodnoga vremena,
  - promjena posla.

Generalno se može reći da postoje dobri izgledi da se burnout uspješno lije i da se uspostavi potpuni tjelesni oporavak. Strategija liječenja burnout-a se uglavnom koncentriše na sljedeće:

- **Promjena socialnog okruženja i situacije na radnom mjestu:** narođito u slučajevima u kojima su radni faktori odgovorni za burnout je neophodno uskladiti radno mjesto.
- **Psihoterapija:** osobe pogorene burnout-om uglavnom trebaju potporu pri organizovanju sopstvenih strategija za rješavanje problema. Moderna psihoterapija može pomoći u prepoznavanju i upotrebi sopstvenih potencijala.
- **Liječenje popratnih oboljenja:** ako su sa burnout-om povezana pojedina popratna oboljenja, ona se moraju odgovarajuće dakle i medikamentozno lijeiti.
- **Menadžment vremena i stresa:** živjeti bez stresa je danas skoro nemoguće, zbog toga su neophodne tehnike za ophodjenje sa stresom, ili ograničenim vremenskim

---

<sup>51</sup> Ibid.

resursima na radnom mjestu, ili u životu uopšte. Tehnike za menadžment vremena mogu pomoći da se radna svakodnevica učini podnošljivom i jednostavnijom, ili bar manje opterećujućom.

- **U enje tehnika opuštanja:** oporavak je jedan od najvažnijih faktora kod liječenja i budućeg izbjegavanja (prevencije) burnout-a. Postoji jeftin niz tehnika opuštanja (na primjer Qi Gong, Yoga, autogeni trening itd.), koje pomažu pri oporavku od opterećujućih situacija i koje pri tome sprječavaju napredovanje u pravcu burnout-a.

Razgovor sa ljekarom ako prepoznamo simptome burnout-a može pomoći kroz ciljano savjetovanje, ili može uputiti na kompetentno mjesto za liječenje burnout-a.

Naravno, treba biti svjestan injenice da je u današnje vrijeme lako izgubiti radno mjesto i prava. Pitanje je koliko se organizacijski faktori mogu stvarno promijeniti. Ono što preostaje jest da sagledamo sebe i nastojimo sami sebi pomoći i na najbolji mogući način. Nema svaku materijalnu mogućnost da promijeni posao, ali može pokušati promijeniti sebe i prilagoditi se situaciji, a da se najmanje kompromitira.

Za svladavanje sindroma sagorijevanja **America to društvo liječnika internista** je 2001. godine predložilo pet osnovnih mjera, koje bi svatko od nas morao primijeniti da se zaštiti od pojave sindroma sagorijevanja. Oni tako preporučuju<sup>52,53</sup>:

1. **Vodite brigu o sebi** – razmotrite najprije svoj vlastiti zaštitni program. Uključite u svoj rad zabavu ili neku razbibrigu, kad ste pod stresom važno je da ste s obitelji više nego inačice, da načete vremena za svoje hobije i interese.
2. **Odredite granice vašeg djelovanja** – razmotrite vašu praksu i vidite gdje je potrebno povući granicu. Možda morate promijeniti vaše radno vrijeme, vaše opterećenje sa pacijentima, broj pregleda ili smanjiti broj problematičnih pacijenata. Reći ne pacijentu i riskirati njegov odlazak drugome je zdravije nego stalno popuštanje i zadovoljavati njihove neopravdane prohtjeve.

Bolja je manja praksa koja nam omogućuje preživljavanje, a u kojoj možemo kvalitetno raditi i posvetiti se pacijentu od one velike, profitabilnije, lošije vremene i samim time stresnije.

Odredite granice svojem profesionalnom radu i uvjerite se da u životu ima mnogo toga važnijega od medicine.

3. **Odredite sredstva prevladavanja stresa** – izaberite osobu kojoj se možete povjeriti, ako ne želite raspravljati vaše probleme sa kolegama, obratite se starom kolegi sa studija,

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Michaels R.M. Physician Burnout. Pennsylvania Medicine (99):18-21,1996.

bivšem profesoru ili mentoru. Možete potražiti pomoč i u vašoj vjerskoj zajednici ili kod psihoterapeuta. Moguće su i druga rješenja u vidu uključivanja u kontinuiranu edukaciju preusmjeravanja karijere ili promjene zanimanja.

**4. Analizirajte sami sebe** – odredite koje su vaše vrijednosti i želje, koje su vaše vještine i što volite raditi, a što ne znate i mrzite raditi. Izgaranje esto proizlazi iz nesrazmjera vaših želja procjena i interesa s jedne strane i zahtjeva radnog mesta s druge strane. Kad završite tu analizu možda se odlučite i na promjenu prakse jer će vam biti jasnije što i kako želite raditi.

**5. Nadvladajte kompleks da su drugi uvijek bolji od vas i da se to samo vama događa.** a. Naime, ovo su svakako nemirna vremena u medicini, podložna stalnim promjenama, međutim to isto se događa i u drugim zanimanjima. U toj stalnoj jurnjavi i promjenama, liječnik mora razviti vještine koje će mu pomoći da se sa tim promjenama nosi i da stvori potrebne obrambene mehanizme, kako bi se zaštitio od pojave sindroma sagorijevanja na poslu.

U SAD-u se tom problematikom bavi **odbor za medicinsku etiku**, koji je razvio i mnogobrojne testove za određivanje nivoa stresa ili stepena sindroma izgaranja, pomoći u kojih svaki liječnik može provjeriti svoje stanje<sup>54</sup>. Tako su Girdin, Everly i Dusek 1996. u svom radu «Controlling Stress and Tension» razradili test za određivanje razine stresa na temelju saznanja o osnovna četiri faktora preoptere enja (kroničnom manjku vremena, pretjeranoj odgovornosti, manjku podrške i pretjeranom očekivanju od samoga sebe i svoje okoline)<sup>55</sup>.

U tom testu na određena pitanja treba odgovoriti jednim od ponuđenih odgovora, koji se budaju.

a) skoro uvijek – 4 boda      b) esto - 3 boda      c) rijetko – 2 boda      d) skoro nikad – 1 bod

#### **UPITNIK ZA SAMOPROCJENU NIVOA STRESA**

1. događa li vam se da imate premalo vremena za zabavu ?
2. osjećate li da imate premalo podrške i pomoći ?
3. javlja li vam se pomanjkanje vremena da bi efikasno završili svoj rad ?
4. imate li poteškoće sa spavanjem zbog viška problema?
5. mnogo ljudi jednostavno očekuje previše od vas ?
6. imate li osjećaj shrvanosti ?
7. primjećujete li da ste zaboravljeni i neodlučni zbog toga jer ste preoptereeni ?

<sup>54</sup> Whitley T.W,et al. Work-Related Stress and Depression Among Practicing Emergency Physicians: An International Study. Annals of Emergency Medicine 23(5):10, 2001.

<sup>55</sup> Williams E.S, Konrad T.R,Scheckler W.E. et al. Understanding Physicians' Intentions to Withdraw from Practice: The Role of Job Satisfaction, Job Stress, Mental and Physical Health. Health Care Manage.Rev. 26(1):7-19.2001.

8. smatrate li da ste pod velikim pritiskom ?
9. osje ate li da imate previše odgovornosti ?
10. osje ate li se premorenim na kraju radnog dana?

*\*Ukupan zbir bodova od 25-40 ukazuje na visoku razinu stresa koja nas može psihi ki i fizici i iscrpiti.*

Vrlo koristan je i upitnik sa 15 pitanja sastavljen po Freudbergerovoj skali sagorijevanja, gdje se svaki odgovor budi prema ja ili osje aja u skali od 1 do 5 bodova.

#### **UPITNIK ZA ODRE IVANJE RAZINE SINDROMA IZGARANJA**

1. da li se lako zamarate i osje ate li se iscrpljen ?
2. da li se uzrujate kad vam netko kaže da u zadnje vrijeme ne izgledate dobro?
3. radite li sve više i više, a imate osje aja da niste ništa u inili ?
4. jeste li zajedljivi i sve više razočarani sa svijetom oko vas ?
5. osje ate li se žalosnim, a ne znate zašto ?
6. jeste li zaboravljivi, ne odete u dogovorenou posjetu ili esto nešto izgubite ?
7. jeste li mrzovoljan, brzo raspaljiv, o ekujete li sve više od ljudi oko vas ?
8. provodite li sve manje vremena sa prijateljima i obitelji ?
9. jeste li previše zauzeti za uobičajene potrebe(telefonski razgovor, pisanje pisma i sl.)?
10. osje ate li se uvijek loše ili ste stalno bolesni?
11. da li se osje ate smeteno na kraju radnog dana?
12. imate li poteškoću u postizanju osjećaja sreće i zadovoljstva ?
13. jeste li nesposobni narugati se ili našaliti na svoj ravninu ?
14. da li vas seks optereće i stvara više problema nego inačice ?
15. da li osje ate da imate vrlo malo toga reći i ljudima ?

*Ako ukupan broj bodova nije veći od 25 vi se osje ate dobro*

*Od 26-35 bodova – budite oprezni vi ste u području rizika*

*Od 36-50 bodova – kandidat ste za sindrom sagorijevanja*

*Od 51-65 bodova – vi ste zahvaljeni sindromom izgaranja*

*Iznad 65 bodova – vi ste sagorjeli*

## **6. METODE I INSTRUMENTI ISTRAŽIVANJA**

---

U ovom istraživanju korištene su dvije vrste metoda: statistička metoda i metoda anketiranja. Prvenstveno je prilikom metode anketiranja sastavljen anketni upitnik, kao jedan vid mjerljivog instrumenta, nakon čega se krenulo u ispitivanje. Dobiveni podaci su sortirani po određenim kategorijama: broj i struktura ispitanika prema spolu, stručnoj spremi, bračnom statusu, radnom stažu, radnom mjestu, prisustvu stresa i prema postojanju podrške pretpostavljenih za održavanje i razvijanje stručnosti medicinskih sestara/tehničara. Nakon toga, primjenom statističke metode korišten je hipotetni kvadrat test kako bi se utvrdilo da li postoji zanjojna povezanost između analiziranih varijabli.

U nastavku će biti pojašnjene neke osnovne karakteristike navedenih metoda.

### **6.1. Metoda anketiranja**

Postoje metode istraživanja koje nam daju obavijesti o pojавama, o načinima njihovog pojavljivanja, o obimu tih pojava, o njihovim svojstvima i djelovanjima, ili o vezama između pojava. Sve su to metode kojima istražujemo pojave u tzv. realnom i objektivnom svijetu, u svijetu objektivnih pojava. Međutim, u pojave koje istražuje nauka moramo uvrstiti i one koje pripadaju subjektivnom pojavnom svijetu. To su pojave vezane za osjećajeva subjektivna stanja, pojave vezane za ljudsko mišljenje, za njegova uvjerenja, osjećanja i raspolaženja. Nauka je razvila i odgovarajuće metode istraživanja i takvih pojava, te možemo reći da postoje i takve metode, koje nam omogućavaju da saznamo šta ljudi misle, kako se osjećaju, šta osjećaju, te kako ocjenjuju neka stanja i odnose u kojima učestvuju i o kojima razmišljaju. Te metode daju nam obavijesti o mišljenjima, u kojima ljudi učestvuju, ili ih promatraju, ili ukazuju na njihovu ocjenu i namjere, u odnosu na određene procese ili pojave, iz čega se može zaključivati na moguća njihova dejstva. To su metode istraživanja stavova ljudi i one su veoma važne u nauci, jer ljudski faktor se ne može izlučiti ni iz jedne vrste odnosa prema svijetu u kojem živimo, niti se može dogoditi bilo što, što ulazi u ljudski svijet i u horizont ljudskog djelovanja, a to znači i da u polju saznavanja, a da to nema veze sa ljudima, njihovim stavovima i prakticnim djelovanjima. Zbog toga je istraživanje ljudskih stavova i odnosa prema nekim pojавama i odnosima između ljudi i između ljudi i prirode, veoma bitno za nauku.

U svrhu istraživanja tih stavova razvijene su metode koje omogu avaju da dobijemo takva saznanja, koja nam omogu avaju uvid u ljudske stavove i odnos ljudi prema nekim pojavama i uop e odnosima i namjerama ljudi. Me u najvažnije metode, koje upotrebljavamo u svrhu postizanja saznanja o stavovima ljudi, su metode posmatranja i samoposmatranja, metode intervjuja, ankete i upitnika.

**Metoda anketiranja** je postupak kojim se na temelju anketnog upitnika istražuju i prikupljaju podaci, informacije, stavovi i mišljenja o predmetu istraživanja.<sup>56</sup>

**Anketa** je metoda za dobivanje informacija o mišljenju i stavovima ljudi, koja se naj eš e koristi u javnom životu, ali koja u osnovi ima nau nu intenciju da se dobiju saznanja o stavovima šire populacije.<sup>57</sup>

**Anketa** je poseban oblik neeksperimentalnog istraživanja koje kao osnovni izvor podataka koristi osobni iskaz o mišljenjima, uvjerenjima, stavovima i ponašanju, pribavljen odgovaraju im nizom standardiziranih pitanja.<sup>58</sup>

**Anketa** je metod koji koristi anketni upitnik za prikupljanje podataka koji trebaju nadalje biti analizirani uz korištenje razli itih analiti kih metoda.<sup>59</sup>

*"Anketa predstavlja najrašireniju metodu prikupljanja podataka, a od sredine 19. stolje a pa do današnjih dana prošla je dug razvojni put, tokom kojeg je njezina vrijednost bila osporavana. Razlog tome je pojava velikog broja raznih pseudoanketa koje kompromitiraju nau nu vrijednost te metode."*<sup>60</sup>

Prvo na elo ankete sastoji se u stavu da se njom mogu dobiti mišljenja o malom broju pitanja, koja interesuju ve e skupine ljudi, ili cijele populacije nekog društva. To zna i da je anketa koncentrisana na površnije i kratkoro nije stavove op eg karaktera i trenuta ne ocjene i mišljenja o nekom pitanju, koje je u fokusu neke odre ene populacije u momentu ispitivanja i nekog aktuelnog stanja.

Ponekad je vrlo teško ili nemogu e opažati ponašanje ljudi ili saznati njihovo neposredno doživljavanje u nekim situacijama. U takvim primjerima možemo se poslužiti anketnim ispitivanjem. Njime se koristimo i onda kada želimo saznati mišljenja ljudi o raznim politi kim i socijalnim pitanjima.

<sup>56</sup> Prof. Dr. eki , Š.: Osnovi metodologije i tehnologije izrade znanstvenog i stru nog djela, FSK, Sarajevo, 1999. god., str. 73.

<sup>57</sup> Akademik Filipovi , M.: Metodologija znanosti i znanstvenog rada, Svjetlost, Sarajevo, 2004., str. 105.

<sup>58</sup> <http://infoz.ffzg.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.asp?kljuc=2007012>

<sup>59</sup> <http://ppf.unsa.ba/pdf/Predavanje%203%20seminarski%20Anketa.pdf>

<sup>60</sup>[http://209.85.129.132/search?q=cache:lYRJWKoy-O0J:www.foi.hr/CMS\\_library/studiji/diplomski/IS/kolegiji/mis/Prikupljanje\\_podataka.doc+primjer+ankete&c d=1&hl=bs&ct=clnk&gl=ba&client=firefox-a](http://209.85.129.132/search?q=cache:lYRJWKoy-O0J:www.foi.hr/CMS_library/studiji/diplomski/IS/kolegiji/mis/Prikupljanje_podataka.doc+primjer+ankete&c d=1&hl=bs&ct=clnk&gl=ba&client=firefox-a)

Anketa traži, prije svega, precizno određene populacije koja se ispituje, zatim jednostavna, jasna, nedvosmislena i nesugestivna pitanja, i to mali broj tih pitanja. Pitanja se mogu postaviti pismeno, pomoću otisnutog upitnika, ili usmeno, putem intervjuja. Anketa traži da se ispitivanje provede u jednom kratkom vremenskom periodu, jer je flukcija mišljenja nešto što će i anketa može biti antidatirana, ako je njen provodnik sporo.

Ova je metoda pouzdana u tolikoj mjeri u koliko su mjeri pouzdane same informacije prikupljene tom metodom. U nekim slučajevima pouzdanost informacija može biti potpuna, ali mogu nositi ove metode su najčešće ograničene. Vrijednost ankete je ograničena, jer spoznaje koje nam ona može dati zavise od iskrenosti ispitanika i od njihove sposobnosti da odgovore na postavljena pitanja.<sup>61</sup> Ti odgovori su obično nepotpuni, netačni, jednostrani i subjektivni, a u većini slučajeva anketirani uopće ne odgovaraju na anketne upitnike. Međutim, uz primjereni problem istraživanja, dobro konstruisan i provjeren upitnik, reprezentativan uzorak ispitanika i uz konkretno prikupljanje i prikupljanje analizu podataka, anketom se može doći do korisnih podataka o ljudskom doživljaju i ponašanju.

Anketa se oprema šifriranim i izravnim oznakama određenih tipova odgovora i tako omogućava istraživačima da brzo i sigurno izrađuju brojnu relaciju, odnosno matematički izraz rezultata ankete. U planiranju i provodniku ankete osobito je važno da se odgovaraju im matematičkim metodama, zapravo postupcima statističkih računa, obrade dobijeni podaci, kao što je važno i da se u planiranju uzorka, koji će biti ispitan, vodi računa o cjelini populacije koja se istražuje preko tog uzorka i da se uzorak statistički odnosi što vjernije prema toj ukupnoj masi. Ako ispitujemo mišljenje cijele populacije jedne zemlje, ili jednog grada, tada nam uzorak kojeg ispitujemo putem ankete, mora istražiti sve odnose strukture tog stanovništva i to po svim bitnim parametrima koji utječu na stanje mišljenja i stavova populacije. Osnovni parametri su polni, starosni, profesionalni i interesni, te edukacioni parametri, tj. oni koji određuju mjesto svake od tih grupa u strukturi stanovništva u cjelini. Ako se anketa vodi telefonski, tada se mora voditi strogo računa o strukturi vlasnika telefona i u tom smislu korigovati rezultate, jer nikada struktura vlasnika telefona ne izražava i ne preslikava strukturu stanovništva u cjelini. Ove metode su moćne, ali samo ako su primjenjene precizno i u skladu sa svim pravilima koja vrijede za svaku od njih. Ako to nije slučaj, tada one mogu veoma dalekosežno kompromitirati rezultate istraživanja i dovesti do ozbiljnih zabluda o onome što istražujemo.

---

<sup>61</sup> <http://hr.wikipedia.org/wiki/Anketa>

### *6.1.1. Vrste anketa*

O tome je li metoda anketiranja "metoda" ili "tehnika" u literaturi postoje razli ita mišljenja. Tako npr. Zvonarevi rije anketa koristi u dva zna enja:

*Anketa, u širem zna enju, ozna ava istraživa ki postupak kojim se direktno, iz prve ruke, prikupljaju podaci i informacije o ekonomskim, sociološkim, demografskim, psihološkim i drugim osobinama skupine ljudi ili društvene zajednice.*


*Anketa, u užem zna enju, ozna ava samo onaj postupak u toku kojeg se odabranim ispitanicima postavljaju usmeno ili pismeno odre ena pitanja, na koja oni tako er usmeno ili pismeno daju odgovore. Nakon toga se odgovori podvrgavaju raznim vrstama kvantitativne, kvalitativne i kauzalne analize.<sup>62</sup>*

Prema Vujevi u anketa je posebna metoda za prikupljanje podataka i informacija o stavovima i mišljenjima ispitanika. U širem smislu za njega je anketa svako prikupljanje podataka i informacija uz pomo postavljenih pitanja. Potrebno je naglasiti da u znanstvenom istraživanju, anketa nije samo postavljanje pitanja i na njih traženje odgovora, ve je anketa, prije svega, postavljanje odre enih pitanja odre enoj i odabranoj vrsti i broju ljudi, na ta no isplaniran na in sa svrhom i ciljem, a cilj je dobiti što više istinitih odgovora, odnosno podataka i informacija o predmetu istraživanja. Pitanja se mogu postavljati na razli ite na ine i o razli itim temama, pa Vujevi u tom smislu razlikuje:

1. *Anketu u užem smislu.* Anketa je pismeno prikupljanje podataka i informacija o stavovima i mišljenjima na reprezentativnom uzorku ispitanika uz pomo upitnika.
2. *Intervju.* To je vrsta ankete u kojoj se usmeno postavljaju pitanja i daju odgovori.
3. *Testove.* To je specifi na vrsta ankete u kojoj se uz pomo posebno konstruisanih pitanja prikupljaju podaci i informacije o znanju, sposobnostima i interesima ispitanika.

---

<sup>62</sup> Prof. Dr. Zelenika, R.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stru nog djela, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2000. god., str. 367.



Slika 1. Dijagram pripremanja i vršenja anketiranja

### *6.1.2. Prednosti i nedostaci ankete*

Anketa ima više prednosti, kao što su:<sup>63</sup>

1. *Pomo u anketa mogu se saznati podaci i informacije o doživljaju.* Ponašanje ovjeka ne može se objasniti samo pomo u podražaja i reakcija, jer ono ovisi o velikom broju inilaca koji se nalaze u organizmu, kao što su: sposobnosti, stavovi, emocije, mišljenja, karakter, pogledi na odreene stvari, pojave i događaje. Do ovakvih i sličnih spoznaja može se doći i anketom.
2. *Pomo u anketa mogu se saznati podaci i informacije o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.* Dok se kod opažanja mogu prikupiti podaci i informacije o onome što je nazočno u trenutku opažanja, anketom se mogu pitati ispitanici o pojavama iz prošlosti o kojima nije ostao nikakav trag osim u sjećanju ljudi. Isto tako, mogu se ispitati sadašnji stavovi i mišljenje, ali i planovi za budućnost.
3. *Anketa je, u pravilu, ekonomična.* Pomo u ankete može se u kratkom vremenu dobiti do velikog broja podataka i informacija, a time se istovremeno smanjuju troškovi istraživanja.

Nedostaci anketa ili poteškoće u pribavljanju podataka i informacija pomoći u anketa su sljedeći:

1. *Epistemološke poteškoće.* Takve poteškoće nastaju zbog različitog stepena obrazovanja i pismenosti ispitanika, tj. stručnosti ispitanika, pri čemu su jedni stručniji od drugih i njihovi odgovori zbog toga ne mogu imati jednaku vrijednost, a ravnopravno čine statistiku masu koja predstavlja osnovu za anketno istraživanje. Stručnost ispitanika direktno utječe na tačnost i iskrenost njihovih odgovora.
2. *Psihološke poteškoće.* Takve poteškoće nastaju zbog toga što je anketu vrlo teško prilagoditi svim ispitanicima. Jednima ista anketa može biti vrlo teška, a drugima prelagana. Zbog toga anketu treba prilagoditi najnižem nivou ispitanika kako bi bili sigurni da će ih svi razumjeti.
3. *Društvene poteškoće.* Takve se poteškoće temeljuju na tendenciji da ispitanici ne odgovaraju ono što stvarno misle, već daju odgovore koji su u skladu sa društvenim vrijednostima, pa se zbog toga dobivaju rezultati koji su u pravilu pozitivniji od stvarnog stanja.

---

<sup>63</sup> Prof. Dr. Zelenika, R.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 200. god., str. 368.

Ako se o tome ne vodi ra una, dobivaju se nerealni, neobjektivni i pogrešni podaci i informacije. To je razlog da treba omogu iti ispitanicima da bez straha od odgovornosti daju odgovor i kada on nije u skladu sa društvenim vrijednostima. To se uspješno postiže anonimnom naketom i indirektnim pitanjima.

Jedan od zna ajnijih nedostataka ankete je njeno esto poistovje ivanje sa cijelim istraživanjem, pri emu se ne uzima u obzir kako je ona samo jedna od faza istraživa kog procesa. Na taj se na in zanemaruju drugi aspekti istraživanja (naj eš e oni teorijski) i istraživanje gubi smisao, a rezultati nisu pouzdani. Nadalje, pošto je anketa kvantitativna metoda i dobiveni podaci se mogu veoma lahko kompjuterski obra ivati, analizirati, uspore ivati i provjeravati, dešava se da istraživa i "upadnu" u vlastitu zamku: oni dobivene podatke klasificiraju i prikazuju u obliku stotina grafova i tabela, ali ostaju na tom nivou iznošenja i prikazivanja "golih" injenica bez donošenja vlastitih zaklju aka i povezivanja sa postavljenim hipotezama. To je, naravno, velika greška, jer anketa kao istraživa ka metoda, kada se pravilno koristi, ima veliku mogu nost verifikacije. Zato se i provodi istraživanje – da bismo dokazali ili rje e odbacili, na po etku istraživanja definisanu hipotezu, tj. problem istraživanja.

Kod ankete je vrlo važno odabratи reprezentativni uzorak. Ako smo pogriješili pri odabiru ispitanika najvjerojatnije e nam cijelo istraživanje biti u potpunosti promašeno. Treba ista i i to da su neki nedostaci ankete, upravo rezultati njenih najve ih prednosti. Npr., ispitivanje velikog broja ljudi, što je nesumnjivo velika prednost ankete, rezultira velikim brojem podataka, pa esto dolazi do "probijanja" roka što je u današnje vrijeme, tržišno orientisanih istraživanja, nedopustivo.

#### *6.1.3. Izrada anketnog upitnika*

Anketni upitnik je metoda prikupljanja kvantitativnih podataka o odre enim stavovovima velikih populacija.

Kada se spomene metoda anketiranja, tj. anketa, prva pomisao kod ve ine ljudi je: niz jednostavnih i dosadnih pitanja na koje odgovara odre eni broj osoba, prikupljeni odgovori se na odre eni na in interpretiraju i anketa je gotova. Ovo je pogrešan sud o anketi i rezultati takve ankete su u pravilu neta ni, nepouzdani i neupotrebljivi. Dakle, potrebno je da se u potpunosti spozna i prou i bit metode anketiranja kako bi se navedeni problemi izbjegli.

U anketnim istraživanjima veliki broj poteško a proizlazi iz nedovoljno stru nog i savjesnog pristupa konstruisanju *anketnog upitnika* – instrumenta kojim se pismenim putem (bilo u izravnom kontaktu ili na distanci) od ispitanika prikupljaju injenice, mišljenja ili stavovi.

Temeljna pitanja kvalitete anketnog upitnika vezana su za ostvarivanje dviju psihometrijskih odlika: *valjanosti i pouzdanosti*.

Problem *valjanosti* u anketi najizravnije je vezan za pitanje je li anketnim pitanjem «mjerimo» ono što želimo, ili smo dobili odgovor iskrivljen neiskrenoš u, strahom, željom udovoljavanja ispitiva u itd.

S druge strane, *pouzdanost* rezultata ankete se svodi na to odgovaraju li ispitanici na istovjetna pitanja dosljedno.

Prije nego što istraživa po ne sastavlji pitanja za anketu, prepostavlja se da mu je poznat predmet istraživanja s hipotezom, svrha i ciljevi istraživanja, sva aktuelna literatura i rezultati dosadašnjih istraživanja kao i znanstvene metode koje su korištene u prethodnim istraživanjima. Pripremati anketu bez nabrojanih spoznaja zna ilo bi raditi naslijepo, a rezultat bi bio porazan. Drugim rije ima, ukoliko kvalitetno ne predvidimo sve informacije koje trebamo dobiti anketiranjem, ne emo biti u stanju kvalitetno izvršiti istraživanje, odnosno ne emo imati informacije potrebne za kreiranje rješenja problema i donošenja efikasne odluke.

Kreiranje metode anketiranja podrazumijeva:

- kreaciju anketnog upitnika,
- definisanje na ina anketiranja,
- definisanje na ina formiranja uzorka, odnosno stajstvi kog skupa, na kom će se izvršiti anketiranje.

‘Kreiranje anketnog upitnika treba biti takvo da dobijemo anketni listi koji je pregledan, koji ne sadrži nejasna pitanja, koji je jednostavan za aplikaciju i koji će nam obezbijediti sve neophodne informacije koje smo definisali ciljem istraživanja’.

Pitanja u upitniku ne ulaze slu ajno, jer se svako od njih odnosi na indikator, indikator se odnosi na varijablu, varijabla na hipotezu, a hipoteza proizilazi iz predmeta (problema) istraživanja.

Anketni upitnik treba biti teorijski utemeljen. Teorijska utemeljenost obuhvata tri podru ja, i to:

1. *Teorijsku utemeljenost na spoznajama o predmetu istraživanja.* Anketa je teorijski utemeljena na spoznajama o predmetu istraživanja, ako su pitanja zasnovana na valjanim indikatorima varijabli koje su izvedene iz hipoteze, i ako su hipoteze odgovor na precizno formulisan problem, i ako su utemeljene na teoriji znanosti unutar kojih se istraživanje provodi.
2. *Teorijsku utemeljenost na spoznajama psihologije stavova i mišljenja.* Anketa je utemeljena na spoznajama psihologije stavova i mišljenja, ako su pitanja postavljena na razini habitualnih mišljenja, tj. ako se pitanja odnose na ponašanje koje je pokazatelj stavova. Treba znati kako ispitanici doživljavaju problematiku pitanja.
3. *Teorijsku utemeljenost na spoznajama iz metodologije anketnih istraživanja.* Anketa je utemeljena na spoznajama iz metodologije anketnih istraživanja, ako se ta tehnologija dobro poznaje i primjenjuje, te ako se dobro poznaje metodologija znanstvenog istraživanja.

**Dizajniranje ankete** uklju uje precizno definisanje pitanja koja trebaju biti izvor informacija koje su nam neophodne za istraživanje i njihov grafi ki raspored. Pri dizajniranju ankete, definišemo sljede e:

1. Kako pitanja treba postavljati – koje fraze i termine koristiti?
2. Na koji na in pitanja trebaju biti raspore ena, aranžirana?
3. Koja vrsta pitanja, te koji njihov raspored e na najbolji na in doprinositi cilju istraživanja?
4. Da li upitnik treba testirati prije ankete? – izvršiti anketiranje na testnoj skupini kako bi vidjeli da li su pitanja dobro definisana, da li su korištene odgovaraju e rije i, da li su pitanja razumljiva?
5. Da li upitnik treba biti reanžiran ili revidiran?

Potrebno je ista i da ve ina problema s valjanosti i pouzdanosti ankete upravo proizlazi iz na ina postavljanja i sadržaja anketnih pitanja. Utvr eno je, naime, da razlike u odgovorima ispitanika esto više proizlaze iz, razli itog doživljavanja i razumijevanja pitanja, nego iz razlika u stavovima i mišljenjima.

#### *6.1.4. Vrste pitanja u anketnom upitniku*

Prema svom obliku, postoje dvije skupine pitanja, i to:

1. *Otvorena pitanja.* Otvorena su ona pitanja na koja ispitanik daje odgovore svojim rijeima, prirodno i spontano, onako kako njemu najviše odgovara. Obično se iza pitanja ostavlja prazan prostor u koji ispitanik upisuje odgovor.

Prednosti otvorenih pitanja su ove:

- lahko ih je sastaviti,
- ne usmjeravaju ispitanika na određeni odgovor,
- odgovori na takva pitanja mogu dobro poslužiti za sastavljanje zatvorenih pitanja i
- takva pitanja imaju veću heurističku vrijednost.

Otvorena pitanja imaju i svoje nedostatke, kao npr.:

- ona zahtijevaju solidno obrazovanje i pismenost ispitanika,
- na takva se pitanja dobije malo dobrih odgovora,
- ona imaju malu verifikacijsku vrijednost, jer se sve kategorije ispitanika ne suzdržavaju jednako u davanju odgovora na otvorena pitanja,
- takva pitanja stavljuju pred ispitanika teži zadatki, ali stepen težine nije isti za sve ispitanike, pa tako injenica može različito djelovati na motivaciju ispitanika,
- nije moguće postaviti veći broj pitanja i
- teža je obrada otvorenih pitanja.

2. *Zatvorena pitanja.* Zatvorena su ona pitanja kod kojih pored pitanja stoje ponuđeni odgovori. Kod tih pitanja ispitanik odgovara tako da izabere jedan ili više odgovora koji su mu ponuđeni.

Prednosti zatvorenih pitanja su isto što i nedostaci otvorenih:

- ne zahtijevaju veću obrazovanje i pismenost ispitanika,
- veliki broj ispitanika daje odgovor na takva pitanja,
- ispitanici su pred lakšim zadatkom, jer je lakše zaokružiti odgovor, nego ga opisivati svojim riječima,
- moguće je postaviti veći broj pitanja,
- lakše ih je obraditi i
- veća je verifikacijska vrijednost.

Zatvorena pitanja imaju svoje nedostatke, kao npr.:

- takva je pitanja teže sastaviti,
- ispitanik je ograničen u davanju odgovora,
- takva pitanja mogu ispitanike učiniti pasivnim i
- takva pitanja imaju manju heurističku vrijednost.

Zatvorena anketna pitanja mogu biti dvojaka, i to:

1. *Pitanja s ponuđenim odgovorima nabrajanja.* Zatvorena pitanja mogu imati veliki broj ponuđenih odgovora. Tako npr., ako istraživač zanima ime se ispitanik bavi u vanjskoj trgovini, onda on može ponuditi više odgovora koji ga zanimaju. Ispitanik lako odgovara na ovakva pitanja, jer zaokružuje odgovore o onome ime se zaista bavi.
2. *Pitanja s ponuđenim odgovorima intenziteta.* Kod pitanja sa ponuđenim odgovorima intenziteta ne preporučuje se više od pet intenziteta, jer ispitanici obično nisu osjetljivi za kvalitetnije nijansiranje. Ali, nije preporučljivo nuditi ni manje od pet intenziteta, jer su varijable promjenljive, a smisao mjerjenja je u registrovanju tih promjena.

esto se u vezi s oblikom ankete javlja dilema: usmena ili pismena anketa, jer i jedna i druga imaju svoje prednosti i nedostatke. Najvažnije prednosti usmene ankete su: mogu se postavljati i komplikovana pitanja, a prisutnost anketara garantuje i veću ozbiljnost ispitanika pri davanju odgovora. Osnovni nedostatak usmene ankete je u tome što ona isključuje anonimnost ispitanika. Osim toga, kod usmenog anketiranja odgovori ispitanika u velikoj mjeri ovise o anketaru, o njegovoj vještini, temperamentu, motiviranosti, spretnosti i sl. Pismena anketa ima određene prednosti u odnosu na usmenu, kao npr.: omogućava anonimnost ispitanika, isključuje djelovanje osobe anketara na odgovore, zahtijeva manje truda i vremena, jer se istovremeno može ispitati veći broj ispitanika, ubrzava postupak prikupljanja podataka i informacija i minimizira troškove anketiranja. Nedostaci pismene ankete: ispitanici su prepušteni sami sebi, pa im niko ne može pomoći u odgovorima na komplikovana pitanja, itd.

**Jednostavna i složena pitanja s potpitanjem.** Kada želimo produbiti određeno pitanje moguće je postaviti i pitanje s potpitanjem. Naravno potpitanje se uvijek odnosi na neku od odgovorenih solucija. Moguće je postaviti više potpitanja, to jest moguće je postaviti "jednostavno pitanje s potpitanjem" i "složeno pitanje s potpitanjem".

**Psihološka strategija pitanja.** Postoji nekoliko jednostavnih pravila kojih se treba držati prilikom sastavljanja upitnika. Pravila za uspješnu psihološku strategiju prilikom vo enja intervjua ili izrade upitnika su:

- Interes mora rasti postepeno u toku anketiranja, tako da u eš e ispitanika bude sve ja e i neposrednije;
- Pitanja moraju i i od lakših prema težim;
- Ne smiju se postavljati preuranjena ili iznena uju a pitanja;
- Treba izbjegavati pitanja koja bi mogla zbuniti ispitanika;
- Izbjegavati skokovite prelaze i polagano i oprezno prelaziti s jedne skupine problema na drugu.

#### *6.1.5. Neke od naj eš ih grešaka u upitnicima*

Prije po etka ispitivanja upitnik treba pomno analizirati kako bi se izbjegle mogu e greške u postavljenim pitanjima. Naj eš e greške su *nerazumljiva pitanja*, tj. pitanja iz kojih je nemogu e razabrati što se u stvari pita, *pitanja postavljena stru nim jezikom*, odnosno pitanja postavljena jezikom koji ispitanici ne razumiju i *sugestivna pitanja* koja sugerišu neki od ponu enih odgovora.

Tako er, izvori grešaka u anketnom upitniku su:

- Više pitanja u jednom (složena pitanja),
- Višezna na ili nejasna pitanja,
- Neuravnotežena pitanja,
- Izbor rije i i formulacija,
- Naglasak i navo enje u pitanjima,
- Forma pitanja (otvorena, zatvorena, kombinirana),
- Uklju ivanje odgovora «ne znam»,
- Ne posjedovanje stava,
- Redoslijed pitanja,
- Osjetljiva pitanja i društvena poželjnost,
- Akviesencija (potvr ivanje).

Na in podizanja valjanosti i pouzdanosti anketnih upitnika:

- *stru na ekspertiza,*
- *pokusna aplikacija upitnika,*
- *posmatranje i kodiranje ponašanja koja upu uju na probleme tokom glavnog ispitanja.*
- *Pore enje odgovora sa vjerodostojnim podatkom iz nekog drugog izvora;*
- *Postavljanje ve eg broja pitanja iz iste domene i pore enje odgovora.*

*Snaga i kristalizacija stavova* je pojam kojim se oznaava razlika u jasno i i vrstini uvjerenja, odnosno, važnost koja se pridaje nekom stavu. U anketi se može podi i valjanost i pouzdanost rezultata ako se za pojedini stav, nakon odluke o sadržaju, dodatnim pitanjem izmjeri intenzitet uvjerenja. Npr. "Koliko vrsto vjerujete u to?"

## 6.2. Statisti ke metode

Statistika, kao opštenau na metoda, je relativno nova. O njoj se u prvom redu govori kao o grani matematike odnosno primenjene matematike. Iz savremene nauke se mogu konstatovati sledeće injenice:

- Statistika odnosno statistika metoda, odnosi se na istraživanje masovnih pojava koje se sastoje iz mnoštva jedinica, mnoštva pojedinačnog;
- Saznanje, zaključci statistike - statističke metode izgrađuju se kao induktivni zaključci, tj. kao zaključci koji se izvode iz više (mnoštva) premissa, ako se svaki stav o svakom pojedincu smatra premisom. Matematička indukcija je, za razliku od ove, direktno zasnovana na izvođenju iz jednog lana, tj. primerka;
- Generalizacija do koje se dolazi statistikom - statističkom metodom je induktivna, zasnovana na statistici kojim indukciji, zakonima verovatnoće i statističkim zakonima, te su tako ste ena saznanja uglavnom verovatna;
- U svim naukama i naučnim disciplinama statistika metoda je primenjiva, mada su razlike u primeni evidentne.

U procesu naučnog rada statistika se primenjuje na osnovu odgovarajućih prilagođavanja njegovom predmetu, odnosno fazama istraživanja. A to, dalje, znači da ova opštenau na metoda ima svoju opštu i adaptivnu logiku osnovu, svoj epistemološki sadržaj

koji obuhvata opet saznajne odredbe matematike, posebne saznajne odredbe statistike kao grane matematike, zatim odredbe nauke i predmeta nauke i odredbe teorije metodologije nauka (opšte metodologije) i metodologije predmetne nauke (posebne metodologije). Postupci statistike u nau nom istraživanju ne javljaju se sasvim samostalno ve povezani sa metodom prikupljanja i obrade podataka i uslovljeni su svojstvima podataka.

U ovom poglavlju bit će opisan jedan od statističkih testova prilagodbe –  $\chi^2$ -test. Hi-kvadrat test spada u grupu statističkih testova koji ne uključuju usporedbe. Uvaj test se koristi za ispitivanje nezavisnosti (eng. independence) dvije varijable ili faktora, slučajnosti (eng. randomness), te dobrote prilagodbe (eng. goodness-to-fit).

#### 6.2.1. Definicija $\chi^2$

Postupak nazvan hi-kvadrat test se upotrebljava u većini slučajeva ako se radi o kvalitativnim podacima ili ako tim podacima distribucija znajuće odstupa od normalne. Već u početku treba naglasiti da se hi-kvadrat test radi uva samo s frekvencijama pa u ravnini nije dopušteno unositi nikakve mjerne jedinice. Osnovni podaci istraživanja mogu biti i mjerne vrijednosti, ali u hi-kvadrat unose se samo njihove frekvencije.

Hi-kvadrat test je vrlo praktičan test koji može osobito poslužiti onda kad želimo utvrditi da li neke dobivene (opažene) frekvencije odstupaju od frekvencija koje bismo očekivali pod određenom hipotezom. Kod ovog testa katkada tražimo postoji li povezanost između dvije varijable i on pokazuje vjerojatnost povezanosti. Možemo pretpostaviti da neka teorijska raspodjela dobro opisuje opaženu raspodjelu frekvencija. Da bismo tu pretpostavku (hipotezu) provjerili, primjenjujemo ovaj test.

Rezultati dobiveni u uzorcima ne podudaraju se uvek s teoretskim rezultatima koji se očekuju prema pravilima vjerovatnosti. Npr. iako prema teoriji očekujemo da kad god bacimo valjan novi 100 puta dobijemo 50 „glava“ i 50 „pisama“, rijetko kada se dobije ovakav rezultat.

Granična vrijednost je vrijednost testa za koju se nul-hipoteza odbacuje. Znajućnost testa a je vjerojatnost odbacivanja nul-hipoteze kada je istinita, tj. vjerojatnost da su promatrani podaci ekstremniji od stvarnih rezultata kad je nul-hipoteza istinita. Mala znajućnost testa znači da su podaci toliko ekstremni da su nevjerojatni pod ovom nul-hipotezom. Znajućnost testa nije vjerojatnost da je nul hipoteza lažna.

Mala zna ajnost testa ne zna i da postoji mala vjerojatnost da je nul-hipoteza istinita. Nul-hipoteza se odbacuje za zna ajnost testa 0.05 ili 5%.

Naj eš e upotrebljavamo hi-kvadrat test u ovim slu ajevima:

1. Kad imamo frekvencije jednog uzorka pa želimo ustanoviti odstupaju li te frekvencije od frekvencija koje o ekujemo uz neku hipotezu.
2. Kad imamo frekvencije dvaju ili više nezavisnih uzoraka te želimo ustanoviti razlikuju li se uzorci u opaženim svojstvima.
3. Kad imamo frekvenciju dvaju zavisnih uzoraka, koji imaju dihotomna svojstva, te želimo ustanoviti razlikuju li se uzorci u mjernim svojstvima, tj. je li došlo do promjene.

#### *6.2.2. Osnovni uslovi za upotrebu hi-kvadrat testa*

Hi-kvadrat je stvarno vrlo jednostavan test, jer je njegova logika jasna, a izra unavanje vrlo jednostavno. No upravo se u tome vjerojatno i krije opasnost da se njegova jednostavnost precijeni. Kod hi-kvadrat testa uvijek je potrebno dobro promisliti kako smo rezultate prikazati u tablici.

Ovaj test posjeduje tzv. aditivna svojstva, a to zna i da imamo pravo zbrojiti nekoliko hi- kvadrata iz istih istraživanja, i o zna ajnosti dobivenog rezultata zaklju ivati iz tablice, s tim da zbrojimo i stupnjeve slobode. Pri takvim situacijama zbrajanja rezultata hi- kvadrata treba paziti da se zbroje svi raspoloživi rezultati (a ne samo pozitivni).

Uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se smio ra unati hi-kvadrat test:

1. hi-kvadrat test može se ra unati samo s frekvencijama;
2. Suma o ekivanih frekvencija mora biti jednaka sumi opaženih frekvencija;
3. Kad god u hi-kvadrat testu radimo s nekim svojstvom koje se pojavilo ili se nije pojavilo, treba u ra unu staviti i frekvencije u kojima se to svojstvo nije pojavilo.
4. Frekvencije u pojedinim elijama moraju biti u tom smislu nezavisne da svaka frekvencija u pojedinoj eliji mora pripadati nekom drugom individuumu. Npr. ne smijemo u tablicu unositi nekoliko odgovora jednog ispitanika.
5. Nijedna o ekivana frekvencija ne smije biti previše mala. U tom se treba pridržavati ovih pravila:

- a. Kad imamo više od dvije elije, ako je više od 20% o ekivanih frekvencija manje od 5, treba spajati susjedne elije. Kad radimo samo s dvije elije, ne smije ni jedna o ekivana frekvencija biti manja od 5.
  - b. Kod  $2 \times 2$  tablica hi-kvadrat smije se upotrijebiti uvijek ako je  $N$  veći od 40. ako je  $N$  manji od 40, ali veći od 20, ne smije ni jedna o ekivana frekvencija biti manja od 5.
  - c. U tablicama kontigencije kad je broj stupnjeva slobode veći od 1, hi-kvadrat se smije računati ako manje od 20% elija ima o ekivanu frekvenciju manju od 5, a ni jedna elija manju od 1. ako to nije postignuto treba spajati elije u kojima su o ekivane frekvencije previše male.
6. Kada postoji samo 1 stepen slobode, potrebno je provesti korekciju za kontinuitet (Yates-ova korekcija). Ako su razlike između opaženih i o ekivanih frekvencija vrlo male tako da primjenom Yates-ove korekcije dobijemo razliku koja je numerički veća (bez obzira na predznak), onda upotreba te korekcije nema opravdanja.

## **7. ISTRAŽIVANJE I REZULTATI ISTRAŽIVANJA**

---

Cilj istraživanja bio je ispitati prisutnost stresa kod zdravstvenih radnika, konkretno kod medicinskih sestara-tehničara, specifične faktore koji dovode do stresa, te povezanost stresogenih faktora, prisustva stresa i opštih obilježja ispitanika.

Istraživanje je provedeno u okviru 4 klinike JZU UKC Tuzla. Obuhvatom je 178 medicinskih sestara-tehničara oba spola, različite starosne dobi i sa različitom dužinom radnog staža.

Ispitivanje je provedeno individualno ili u malim grupama na radnim mjestima sudionica na početku njihova radnoga dana. Sudjelovanje je bilo dobровoljno i anonimno.

Za istraživanje je korišten kao mjerni instrument anketni list-upitnik i statistički alat za utvrđivanje povezanost između dvije varijable i vjerojatnosti povezanosti. U prvom dijelu Upitnika su opštih podaci koji se odnose sociodemografske karakteristike (spol, dob, razinu edukacije, zanimanje, stručni stupanj, radno mjesto, duljinu ukupnog zaposlenja, duljinu zaposlenja na sadašnjem radnom mestu, radno vrijeme).

U drugom dijelu upitnika su pitanja koja se odnose na tresore na radnom mestu. Ispitanicima je ponuđeno 37 stresora na radu koji se odnose na organizaciju rada, smjenski rad, napredovanje u struci, edukaciju, profesionalne zahtjeve, međuljudsku komunikaciju, komunikaciju zdravstvenih djelatnika s pacijentima te na strah od opasnosti i štetnosti u zdravstvu.

U sljedećoj tabeli su prezentirani podaci obroju ispitanika obzirom na spol i kliniku na kojoj su zaposleni.


**Tabela 1:** Broj i struktura ispitanika prema spolu i klinici na kojoj su zaposleni

KLINIKA	Muški		Ženski		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Dječja klinika	9	18,00	41	82,00	50	100,00
Hirurška klinika	10	20,00	40	80,00	50	100,00
Interna klinika	5	10,00	45	90,00	50	100,00
Laboratorijska dijagnostika	7	25,00	21	75,00	28	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>31</b>	<b>17,42</b>	<b>147</b>	<b>82,58</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>
<sup>2</sup> =3,276; df=3; P=0,351;						

Prema rezultatima prezentiranim u gornjoj tabeli, jasno se može uočiti da je kod svih četiri klinike dominantna zastupljenost osoba ženskog spola. U prilog tome, govore i rezultati hi-kvadrat testa  $p>0,05$  ( $\chi^2=3,276$ ;  $P=0,351$ ). Shodno rezultatima pomenutog testa nema statisti koji zanjujne povezanosti između tipa klinike i spola zaposlenika. Konkretno, u svim klinikama nema statisti koji zanjujne razlike u broju osoba ženskog spola, kao niti razlike u zastupljenosti osoba muškog spola.

Grafi koji prikazano, struktura ispitanika prema spolu i klinici na kojoj su zaposleni izgleda kao na narednom grafikonu.

**Grafikon 1.: Struktura ispitanika prema spolu i klinici na kojoj su zaposleni**



Nakon prikaza podataka o ispitanicima prema spolu, u nastavku slijedi prikaz podataka o ispitanicima obuhvaćenih istraživanjem prema još jednom socio-demografskom obilježju: prema stručnoj spremi.

**Tabela 2: Broj i struktura ispitanika prema stručnoj spremi i klinici na kojoj su zaposleni**

KLINIKA	SSS		VŠS/VSS		UKUPNO	
	f	%	f	%	f	%
Dječja klinika	31	62,00	19	38,00	50	100,00
Hirurška klinika	37	74,00	13	26,00	50	100,00
Interna klinika	34	68,00	16	32,00	50	100,00
Laboratorijska dijagnostika	21	75,00	7	25,00	28	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>123</b>	<b>69,10</b>	<b>55</b>	<b>30,90</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>
$\chi^2=2,228$ ; $df=3$ ; $P=0,527$ ;						


Prema stru noj spremi i tipu klinike na koj su zaposleni nesumnjivo se zapaža da na svim klinikama, iji su uposlenici obuhva eni istraživanjem, dominanatna srednja stru na spremu ispitanika. Relativno u eš e ispitanik sa SSS se kre e u interavlu izme u 62,0% do 75,00%. Nasuprot tome, relativno u eš e ispitanik sa VŠS ili VSS se kre e u interavlu izme u 25,00% do 38,00%.

U prilog tome, govore i rezultati hi-kvadrat testa, obzirom da je  $p > 0,05$  ( $\chi^2=2,228$ ;  $P=0,527$ ). Shodno tome, nema statisti ki zan ajne povezanosti izme u tipa klinike i obrazovnog nivoa zaposlenika.

Konkretno, izme u klinika nema statisti ki zan ajne razlike u u eš u osoba sa SSS, kao niti razlike u zastupljenosti osoba sa VŠS/VSS školskom spremom, dok je kao što smo ve naveli dominantno u eš e osoba sa SSS.

Grafi ki prikazano, struktura ispitanika prema stru noj spremi i klinici na kojoj su zaposleni izgleda ovako:

**Grafikon 2.: Struktura ispitanika prema stru noj spremi i klinici na kojoj su zaposleni**



Analizom bra nog statusa ispitanika, obuhva enih istraživanjem, dolazim od opodataka prezentiranih u narednoj tabeli.

**Tabela 3:** Broj i struktura ispitanika prema bra nom statusu i klinici na kojoj su zaposleni


KLINIKA	Neoženjen-neudata		Oženjen/udata		Razvedeni		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Dječja klinika	8	16,00	32	64,00	10	20,00	50	100,00
Hirurška klinika	12	24,00	36	72,00	2	4,00	50	100,00
Interna klinika	3	6,00	46	92,00	1	2,00	50	100,00
Laboratorijska dijagnostika	2	7,14	25	89,29	1	3,57	28	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>25</b>	<b>14,04</b>	<b>139</b>	<b>78,09</b>	<b>14</b>	<b>7,87</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>

$\chi^2=23,269$ ; df=6; P=0,001;

Slijedom rezultata u gornjoj tabeli proizilazi zaključak da je najveća relativno učešće neoženjenih/neudatih ispitanika na hirurškoj klinici, oženjenih/udatih na internoj klinici, dok su razvedeni najzastupljeniji na dječjoj klinici. Rezultati hi-kvadrat testa ( $\chi^2=23,269$ ; P=0,001) pokazuju da postoji međusobna zavisnost između klinike i bračnog statusa.

Grafički prikazano, struktura ispitanika prema bračnom statusu i klinici na kojoj su zaposleni izgleda kao na narednom grafikonu.

**Grafikon 3:** Struktura ispitanika prema bračnom statusu i klinici na kojoj su zaposleni



**Tabela 4:** Broj i struktura ispitanika prema radnom stažu i klinici na kojoj su zaposlen

KLINIKA	Do 10 godina		Od 10-30 godina		Preko 30 godina		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Dječja klinika	16	32,00	26	52,00	8	16,00	50	100,00
Hirurška klinika	13	26,00	26	52,00	11	22,00	50	100,00
Interna klinika	6	12,00	39	78,00	5	10,00	50	100,00
Laboratorijska dijagnostika	2	7,14	12	42,86	14	50,00	28	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>37</b>	<b>20,79</b>	<b>103</b>	<b>57,87</b>	<b>38</b>	<b>21,35</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>


<sup>2</sup>=27,694; df=6; P=0,000;

Na osnovu rezultata u predhodnoj tabeli može se kazati da postoji statistički značajna razlika između klinika u relativnom učešću zaposlenih obzirom na dužinu radnog staža ( $p < 0,001$ ).

Prema ukupnoj dužini radnog staža, najveći procenat ispitanika sa radnim tažom do 10 godina je na dječoj klinici. Medicinske sestre-tehničari sa ukupnim radnim stažom između 10-30 godina su najzastupljeniji na internoj klinici, dok su medicinske sestre-tehničari sa radnim stažom preko 30 godina najzastupljeniji na klinici za laboratorijsku dijagnostiku.

Grafički prikazano, struktura ispitanika prema struci noži spremi i klinici na kojoj su zaposleni izgleda ovako:

**Grafikon 4:** Struktura ispitanika prema postojećem radnom stažu i klinici na kojoj su zaposleni



Istraživanjem dužine radnog staža na trenutnom radnom mjestu gdje su ispitanici raspoloženi dolazimo do rezultata prikazanih u narednoj tabeli.

**Tabela 5:** Broj i struktura ispitanika prema radnom stažu na trenutnom radnom mjestu i klinici gdje su zaposleni


KLINIKA	Do 5 godina		Od 5-10 godina		Preko 10 godina		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Dječja klinika	13	26,00	20	40,00	17	34,00	50	100,00
Hirurška klinika	14	28,00	15	30,00	21	42,00	50	100,00
Interna klinika	6	12,00	15	30,00	29	58,00	50	100,00
Laboratorijska dijagnostika	6	21,43	5	17,86	17	60,71	28	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>39</b>	<b>21,91</b>	<b>55</b>	<b>30,90</b>	<b>84</b>	<b>47,19</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>

<sup>2</sup>=10,832; df=6; P=0,094

Na osnovu rezultata u predhodnoj tabeli, obzirom da je  $p<0,10$  može se kazati da na nivou značajnosti od 10% (rizik 0,10) postoji statistički značajna razlika između klinika u relativnom učešću zaposlenih obzirom na dužinu radnog staža na trenutnom radnom mjestu gdje su raspoređeni.

Prema dužini radnog staža na trenutnom radnom mjestu gdje su raspoređeni, najveći procenat ispitanika sa radnim stažom do 5 godina je na internoj klinici (28%), dok su medicinske sestre-tehničari sa radnim stažom na trenutnom radnom mjestu između 5-10 godina najzastupljenije na dječjoj klinici (40%). Medicinske sestre-tehničari sa radnim stažom na trenutnom radnom mjestu preko 10 godina su najzastupljeniji na klinici za laboratorijsku dijagnostiku (60%).

**Grafikon 5:** Struktura ispitanika prema radnom stažu na trenutnom radnom mjestu i klinici gdje su zaposleni



## 7.1. Utvrivanje prisutnosti stresa kod medicinskih sestara-tehničara

U nastavku istraživanje je usmjereni na utvrivanje prisustva stresa kod medicinskih sestara-tehničara, obzirom na njihova socio-demografska obilježja, uslove rada, prava zaposlenika i druge riziko faktore koji dovode do pojave ili povećavaju razinu stresa kod pomenutih zaposlenika.

**Tabela 6 : Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i klinici gdje su zaposleni**

KLINIKA	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Dječja klinika	0	0,00	50	100,00	50	100,00
Hirurška klinika	5	10,00	45	90,00	50	100,00
Interna klinika	1	2,00	49	98,00	50	100,00
Laboratorijska dijagnostika	3	10,71	25	89,29	28	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>5,06</b>	<b>169</b>	<b>94,94</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>


<sup>2</sup>=8,049; df=3; P=0,045

Na osnovu rezultata u predhodnoj tabeli, obzirom da je  $p < 0,05$ , može se kazati uz nivo značajnosti od 5% (rizik 0,05) da postoji statistički značajna povezanost između tipa klinike i prisustva stresa kod zaposlenih. Konkretnije kazano, postoji statistički značajna razlika između klinika u relativnom učešću zaposlenih obzirom na prisustvo stresa.

Iako je kod svih klinika dominantno učešće ispitanika koji su se izjasnili da je stres prisutan kod njih, odnosno da su pod stresom, ipak najveći procenat istih je na dječjoj i internoj klinici. Nešto manji procenat ispitanika (oko 90%) da je stres prisutan kod njih je zabilježen među ispitanicima zaposlenim na hirurškoj klinici i klinici za laboratorijsku dijagnostiku.

Grafički prikazano, struktura ispitanika prema prisustvu stresa i klinici na kojoj su zaposleni izgleda ovako:

**Grafikon 6:** Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i klinici na kojoj su zaposleni



**Tabela 7:** Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i mjestu zaposlenja

RADNO MJESTO	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Klinički dio	7	4,90	136	95,10	143	100,00
Poliklinički dio	2	8,33	22	91,67	24	100,00
Specijalistička ambulanta	0	0,00	11	100,00	11	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>5,06</b>	<b>169</b>	<b>94,94</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>

$\chi^2=1,130$ ; df=2; P=0,568

Na osnovu rezultata u predhodnoj tabeli, obzirom da je  $p>0,05$ , može se kazati uz nivo značajnosti od 5% da ne postoji statistički znakajna povezanost između prisustva stresa i mesta rada kod zaposlenih. Konkretnije kazano, ne postoji statistički znakajna razlika između pojedinih mesta rada u relativnom učinku u zaposlenih obzirom na prisustvo stresa.

Kod svih tipova mesta rada dominantno je učinko ispitanih koji su se izjasnili da je stres prisutan kod njih, odnosno da su pod stresom. Taj procenat (relativno učinku) se kreće u rasponu od 91,67% do 100,00 %.

Grafički prikazano, struktura ispitanika prema prisustvu stresa i mjestu rada izgleda ovako:

**Grafikon 7: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i mjestu zaposlenja**



U tabeli koja slijedi, prikazani su podaci o ispitanicima-medicinskim sestrama/tehničarima prema spolu i prisustvu stresa kod istih.

**Tabela 8: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i spolu**

Pol ispitanika	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Muški	2	6,45	29	93,55	31	100,00
Ženski	7	4,76	140	95,24	147	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>5,06</b>	<b>169</b>	<b>94,94</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>
$\chi^2=0,152; df=1; P=0,696$						

Pregledom podataka u predhodnoj tabeli dolazimo do zaključka da ne postoji statistički značajna povezanost između prisustva stresa i spola zaposlenih, na nivou za ajnosti 5%. Konkretnije kazano, ne postoji statistički značajna razlika između muških i ženskih ispitanika u pogledu prisutnosti stresa.

Kod muških i ženskih zaposlenika procenat (relativno) je zaposlenika kod kojih je prisutan stres se kreće u rasponu od 93,55% do 95,24%.

Grafički prikazano, struktura ispitanika prema prisustvu stresa i spolu ispitanika izgleda ovako:

**Grafikon 8:** Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i spolu



Sljedeća tabela sadrži rezultate istraživanja o prisustvu stresa kod medicinskih sestara-tehničara obzirom na njihovu stručnu spremu.

**Tabela 9:** Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i obrazovanju

Obrazovni nivo	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
SSS	5	4,07	118	95,93	123	100,00
VŠS/VSS	4	44,44	5	55,56	9	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>6,82</b>	<b>123</b>	<b>93,18</b>	<b>132</b>	<b>100,00</b>

$\chi^2=0,815$ ; df=1; P=0,367

Na osnovu rezultata u predhodnoj tabeli, obzirom da je  $p>0,05$ , može se kazati uz nivo značajnosti od 5%, da ne postoji statistički značajna povezanost između prisustva stresa i stručne sposobnosti zaposlenih.

Kod svih ispitanika, bez obzira na stručnu spremu, dominantno je u većini ispitanika koji su se izjasnili da je stres prisutan kod njih. Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i stručnoj spremi grafički izgleda ovako:

**Grafikon 9: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i obrazovanju**



Rezultati istraživanja o prisustvu stresa kod medicinskih sestara-tehničara obzirom na bra no stanje medicinskih sestara-tehničara su prikazani u donjoj tabeli.

**Tabela 10: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i bra nom stanju**

Bra no stanje	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Neoženjen/neodata	4	16,00	21	84,00	25	100,00
Oženjen/odata	5	3,60	134	96,40	139	100,00
Razveden/a	0	0,00	14	100,00	14	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>5,06</b>	<b>169</b>	<b>94,94</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>


$\chi^2=7,599$ ; df=2; P=0,022

Na osnovu rezultata u predhodnoj tabeli, obzirom da je  $p<0,05$ , može se kazati uz nivo značajnosti od 5% da postoji statistički značajna povezanost između prisustva stresa i bra nog statusa zaposlenih. Preciznije rečeno, postoji statistički značajna razlika između pojedinih modaliteta bra nog stanja u relativnom učinku u zaposlenih kod kojih je zabilježeno prisustvo stresa.

Najizraženije prisustvo stresa (100%) je zabilježeno kod razvedenih medicinskih sestara-tehničara, dok je najmanje procenata zaposlenih sa stresom zabilježen kod ispitanika koji su neoženjeni ili neudati. Važno je kazati, bez obzira što postoji razlika u relativnom učinku u zapisniku sa stresom između modaliteta bra nog statusa, kod svih statusa dominantno je učinku u zaposlenim sa prisustvom stresa.

Grafik prikazano, struktura ispitanika prema prisustvu stresa i bra nom statusu izgleda ovako:

**Grafikon 10:** Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i bra nom stanju



Sljedeća tabela sadrži rezultate istraživanja o prisustvu stresa kod medicinskih sestara-tehničara obzirom na dužinu radnog staža.

**Tabela 11:** Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i dužini radnog staža

Dužina radnog staža	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Do 10 godina	4	10,81	33	89,19	37	100,00
Od 10-30 godina	3	2,91	100	97,09	103	100,00
Preko 30 godina	2	5,26	36	94,74	38	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>5,06</b>	<b>169</b>	<b>94,94</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>
$\chi^2=3,542$ ; df=2; P=0,170						

Prema rezultatima u predhodnoj tabeli, uz nivo značajnosti od 5%, zaključujemo da ne postoji statistički značajna povezanost između prisustva stresa i dužine radnog staža zaposlenih ( $p>0,05$ ).

Iako ne postoji međusobna zavisnost, mada kod svih modaliteta radnog staža dominiraju zaposlenici sa prisustvom stresa, vidimo da je najmanji procenat ispitanika izjasnio da je kod njih prisutan stres u kategoriji zaposlenika sa dužinom radnog staža do 10 godina u odnosu na prisustvo stresa kod zaposlenika sa dužinom radnog staža između 10-30 godina i dužinom radnog staža preko 30 godina.

Graf koji prikazano, struktura ispitanika prema prisustvu stresa i dužini radnog staža izgleda ovako:

**Grafikon 11:** Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i dužini radnog staža



Rezultati istraživanja o prisustvu stresa kod medicinskih sestara-tehničara obzirom na dužinu radnog vremena su prikazani u sljedećoj tabeli.

**Tabela 12:** Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i radnom vremenu


Radno vrijeme	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
8 sati	6	7,14	78	92,86	84	100,00
12 sati	3	3,37	86	96,63	89	100,00
24 sata	0	0,00	5	100,00	5	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>5,06</b>	<b>169</b>	<b>94,94</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>

$\chi^2=1,155$ ; df=2; P=0,460

Analizom rezultatima u gornjoj tabeli, uz nivo značajnosti od 5%, zaključujemo da ne postoji statistički značajna povezanost između prisustva stresa i radnog vremena zaposlenih ( $p>0,05$ ).

Premda ne postoji međuvisinsost ipak kod svih modaliteta radnog vremena dominiraju zaposlenici sa prisustvom stresa. Najmanji procenat ispitanika koji su se izjasnili da je kod njih prisutan stres, zabilježen je kod medicinskih sestara-tehničara u kategoriji zaposlenika sa radnim vremenom do 8 sati, dok je najveći procent zaposlenika sa stresom zabilježen kod ispitanika sa 24-satnim radnim vremenom. Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i radnom vremenu izgleda ovako:

**Grafikon 12:** Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i radnom vremenu



Da li dužina radnog staža na trenutnoj poziciji utječe na prisustvo stresa, u sljedećoj tabeli su prikazani rezultati istraživanja o postojanju među uzavisnosti između dužina radnog staža na trenutnoj poziciji i prisustva stresa kod zaposlenih.

**Tabela 13:** Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i dužini radnog staža na trenutnom radnom mjestu


Dužina radnog staža na sadašnjem radnom mjestu	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
5 godina	4	10,26	35	89,74	39	100,00
5-10 godina	1	1,82	54	98,18	55	100,00
Preko 10 godina	4	4,76	80	95,24	84	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>5,06</b>	<b>169</b>	<b>94,94</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>

$\chi^2=3,413$ ; df=2; P=0,181

Analizom rezultatima u gornjoj tabeli, uz nivo značajnosti od 5%, zaključujemo da ne postoji statistički značajna povezanost između prisustva stresa i dužine radnog staža na trenutnom radnom mjestu ( $p>0,05$ ).

Iako nije utvrđeno postojanje među uzavisnosti, ipak kod svih modaliteta radnog staža na trenutnoj poziciji dominiraju zaposlenici sa prisustvom stresa. Najmanji procenat ispitanika koji su se izjasnili da je kod njih prisutan stres, zabilježen je kod medicinskih sestara-tehničara u kategoriji zaposlenika sa radnim stažom do 5 godina (89,74%), dok je najveći procenat zaposlenika sa stresom zabilježen kod ispitanika sa radnim stažom 5-10 godina (98,1%). Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i radnom stažu na trenutnoj poziciji, grafički prikazano izgleda ovako:

**Grafikon 13:** Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i dužini radnog staža na trenutnom radnom mjestu



U nastavku slijedi testiranje postojanja statistički značajne međuzavisnosti između prisustva stresa i ocjene stanja međuljudskih odnosa, u sljedećoj tabeli su prikazani rezultati istraživanja.

**Tabela 14:** Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i ocjeni stanja međuljudskih odnosa

Međuljudski odnosi	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Loši	0	0,00	71	100,00	71	100,00
Zadovoljavajući	5	5,81	81	94,19	86	100,00
Odlični	4	19,05	17	80,95	21	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>5,06</b>	<b>169</b>	<b>94,94</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>


$\chi^2=12,448$ ; df=2; P=0,002

Prema rezultatima u predhodnoj tabeli, uz nivo značajnosti od 5%, zaključujemo da postoji statistički značajna povezanost između prisustva stresa i ocjene zaposlenih o stanju međuljudskih odnosa ( $p<0,05$ ).

Zaključak je da je veća procenata ispitanika sa prisustvom stresa zabilježen kada je stanje međuljudskih odnosa ocijenjeno kao „loše“ (100%), dok je najmanji procenata medicinskih sestara i tehničara sa prisutnim stresom zabilježen kada su međuljudski odnosi ocijenjeni kao „odlični“ (80,95%).

Grafik prikazano, struktura ispitanika prema prisustvu stresa i ocjeni stanja međuljudskih odnosa izgleda ovako:

**Grafikon 14:** Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i ocjeni stanja međuljudskih odnosa



**Tabela 15:** Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i među nosti za odbijanje zadatak ukoliko međicinske sestre-tehničari nemaju stručnu nlosti za njihovo izvršenje


Mogućnost neprihvatanja zadatka za koje niste stručni	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Ne	2	1,47	134	98,53	136	100,00
Da	7	16,67	35	83,33	42	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>5,06</b>	<b>169</b>	<b>94,94</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>

$\chi^2 = 15,436$ ; df=1; P=0,000

Rezultati testa u predhodnoj tabeli, pokazuju da **postoji statistički značajna povezanost** između prisustva stresa i postojanja mogućnosti za odbijanje (neprihvatanje) zadatka ukoliko međicinske sestre-tehničari nemaju stručnu nlosti za njihovo izvršenje ( $p<0,05$ ). Zaključak je da je najveća procenata ispitanika sa prisustvom stresa zabilježen kada **ne postoji** mogućnost neprihvatanja zadatka za koje nisu stručni (98,53%).

Grafički prikazano, struktura ispitanika prema prisustvu stresa i mogućnosti za odbijanje (neprihvatanje) zadatka za koje međicinske sestre-tehničari nisu stručni izgleda ovako:

**Grafikon 15:** Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i mogu nosti za odbijanje zadataka za koje medicinske sestre-tehni ari nisu stru ni



Da li podrška prepostavljenih za održavanje i razvijanje stru nosti medicinskih sestara/tehni ari utje e na prisustvo stresa, u sljede oj tabeli su prikazani rezultati istraživanja o postojanju me uzavisnosti izme u postojanja podrške prepostavljenih za održavanje i razvijanje stru nosti medicinskih sestara/tehni ari i prisustva stresa kod istih.

**Tabela 16:** Broj i struktura ispitanika prema postojanju podrške prepostavljenih za održavanje i razvijanje stru nosti medicinskih sestara/tehni ari i prisustvu stresa

Podrška prepostavljenih za održavanje i razvijanje stru nosti ispitanika	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Ne	1	1,27	78	98,73	79	100,00
Ponekad	3	6,82	41	93,18	44	100,00
Da	5	9,09	50	90,91	55	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>5,06</b>	<b>169</b>	<b>94,94</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>


$\chi^2=4,514$ ; df=2; P=0,105

Prema rezultatima u predhodnoj tabeli, uz nivo zna ajnosti od 5%, zaklju ujemo da ne postoji statisti ki zna ajna povezanost izme u postojanja podrške prepostavljenih za održavanje i razvijanje stru nosti medicinskih sestara/tehni ari i prisustva stresa ( $p>0,05$ ). Iako ne postoji statisti ki zna ajna povezanost, može se uo iti da je najve i procenat ispitanika sa prisustvom stresa zabilježen kada nepostoji podrška prepostavljenih za održavanje i razvijanje stru nosti medicinskih sestara/tehni ari (98,73%), dok je najmanji

procenata medicinskih sestara i tehničkih osoblja sa prisutnim stresom zabilježen kada postoji podrška pretpostavljenih za održavanje i razvijanje stručnosti (90,91%).

Grafički prikazano, struktura ispitanika prema prisustvu stresa i postojanju podrške pretpostavljenih za održavanje i razvijanje stručnosti medicinskih sestara/tehničkih osoblja i prisustvu stresa ovako:

**Grafikon 16:** Struktura ispitanika prema postojanju podrške pretpostavljenih za održavanje i razvijanje stručnosti medicinskih sestara/tehničkih osoblja i prisustvu stresa



U tabeli 17 su prikazani su rezultati testiranja postojanja statističkih značajki u međusobnoj uzvisnosti između prisustva stresa i mogućnosti odlaska na godišnji odmor bez problema.

**Tabela 17:** Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i mogućnosti odlaska na godišnji odmor bez problema

Mogućnost odlaska na godišnji odmor bez problema	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Ne	0	0,00	56	100,00	56	100,00
Ponekad	0	0,00	57	100,00	57	100,00
Da	9	13,85	56	86,15	65	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>5,06</b>	<b>169</b>	<b>94,94</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>


$\chi^2=16,479$ ; df=2; P=0,000

Rezultati testa u predhodnoj tabeli, pokazuju da postoji statistički značajna povezanost između prisustva stresa i postojanja mogućnosti odlaska na godišnji odmor bez problema ( $p<0,05$ ).

Zaključak je da je najveća procenata ispitanika sa prisustvom stresa zabilježen kada **ne postoji** ili **ponekad** postoji za odlazak na godišnji odmor bez problema (100%).

Grafički prikazano, struktura ispitanika prema prisustvu stresa i postojanja mogunosti za odlazak na godišnji odmor bez problema, izgleda ovako:

**Grafikon 17:** Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i mogunosti odlaska na godišnji odmor bez problema



U narednoj tabeli su prikazani rezultati istraživanja o prisustvu stresa obzirom na stavove prema lošoj organizaciji posla.


**Tabela 18:** Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema lošoj organizaciji posla

Loša organizacija posla dovodi do stresa	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Ne	0	0,00	5	100,00	5	100,00
Ponekad	1	6,67	14	93,33	15	100,00
Da	8	5,06	150	94,94	158	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>5,06</b>	<b>169</b>	<b>94,94</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>

$\chi^2=0,347$ ; df=2; P=0,841

Obzirom da je  $p>0,05$ , zaključak je da nema međuzavisnosti između pojedinog stava o tome da loša organizacija posla dovodi do stresa i prisustva stresa kod medicinskih sestara/tehničara. Bez obzira na stavove o tome da li loša organizacija posla dovodi do stresa ili ne, nema razlike u relativnom učinku (procentu) medicinskih sestara/tehničara koji su se izjasnili da su pod stresom.

**Grafikon 18:** Struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema lošoj organizaciji posla



## 7.2. Utvrivanje najznačajnijih faktora profesionalnog sagorijevanja

U cilju utvrivanja koji su to stresogeni faktori koji daju najveći doprinos profesionalnom sagorijevanju, u nadaljnoj tabeli su iskazani stavovi medicinskih sestara/tehničara o utjecaju pojedinih stresogenih faktora na pojavu sindroma profesionalnog sagorijevanja.

**Tabela 19:** Broj i struktura ispitanika prema stavovima o utjecaju pojedinih faktora na profesionalno sagorijevanje

Stresori koji najviše doprinose profesionalnom sagorijevanju	Broj i struktura ispitanika	
	f	%
Smjenski rad	22	12,36
Profesionalni zahtjevi	20	11,24
Nedovoljan budžet	35	19,66
Međuljudski odnosi	101	56,74
<b>UKUPNO</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>

Prema rezultatima u predhodnoj tabeli, odnosno prema stavovima medicinskih sestara/tehničara o utjecaju pojedinih faktora na profesionalno sagorijevanje, dolazimo do zaključka da se faktori prema intenzitetu doprinosa profesionalnom sagorijevanju mogu rangirati na sljedeći način:

1. Međuljudski odnosi,
2. Nedovoljan budžet,

3. Smjenski rad, i
4. Profesionalni zahtjevi.

Na prvom mjestu su me uljudski odnosi, dok posljednje mjesto pripada profesionalnim zahtjevima kao faktoru profesionalnog sagorijevanja.

**Tabela 20:** Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema prisustvu problema sa nadre enim

Postoje problemi sa nadre enim u poslu	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Ne	5	12,50	35	87,50	40	100,00
Ponekad	3	4,92	58	95,08	61	100,00
Da	1	1,30	76	98,70	77	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>5,06</b>	<b>169</b>	<b>94,94</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>
$\chi^2=6,884; df=2; P=0,032$						

Obzirom da je  $p<0,05$ , zaključak je da postoji međuzavisnosti između prisustva stresa kod zaposlenih i postojanja problema sa nadre enim. Najveći procenat zaposlenih (98,70%) je iskazao da je pod stresom, a da ujedno imaju problem sa nadre enim.

**Grafikon 19:** Struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema prisustvu problema sa nadre enim




**Tabela 21:** Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema prisustvu izloženosti opasnostima i štetnostima

Izloženi ste opasnostima i štetnostima tokom radnog vremena	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Ne	1	33,33	2	66,67	3	100,00
Ponekad	6	12,00	44	88,00	50	100,00
Da	2	1,60	123	98,40	125	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>5,06</b>	<b>169</b>	<b>94,94</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>
$\chi^2=13,129$ ; df=2; P=0,001						

Kako da je  $p<0,05$ , zaključak je da postoji međuzavisnosti između prisustva stresa kod zaposlenih i izloženosti opasnostima i štetnostima. Najveći procenat zaposlenih (98,40%) je izkazao da je pod stresom, a da je istovremeno izložen opasnostima i štetnostima na radnom mjestu.

**Grafikon 20:** Struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema prisustvu izloženosti opasnostima i štetnostima




**Tabela 22:** Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema prisustvu preoptere enosti poslom

Preoptere enost poslom	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Ne	2	40,00	3	60,00	5	100,00
Ponekad	4	7,14	52	92,86	56	100,00
Da	3	2,56	114	97,44	117	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>5,06</b>	<b>169</b>	<b>94,94</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>

$\chi^2=14,740$ ; df=2; P=0,001

Iz tabele je vidljivo da je  $p<0,05$  na osnovu ega zaklju ujemo da postoji me uzavisnosti izme u prisustva stresa kod zaposlenih i prisustva preoptere enosti poslom. **Najve i procenat zaposlenih (97,44%) je iskazao da je pod stresom, a da je istovremeno preoptere en poslom.**

**Grafikon 21:** Struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema prisustvu preoptere enosti poslom



**Tabela 23:** Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema mogu nost dobivanja pomo i

Mogu nost dobivanja pomo i u slu aju prisutnosti stresa	Ne		Da		Ukupno	
	f	%	f	%	f	%
Ne	2	1,61	122	98,39	124	100,00
Da	7	12,96	47	87,04	54	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9</b>	<b>5,06</b>	<b>169</b>	<b>94,94</b>	<b>178</b>	<b>100,00</b>

$\chi^2=10,095$ ; df=2; P=0,001

Obzirom da je  $p<0,05$  na osnovu toga zaključujemo da postoji međuzavisnost između prisustva stresa kod zaposlenih i nemogućnosti dobivanja pomoći. **Najveći procenat zaposlenih (98,39%) je izjavio da je pod stresom, te da nema mogućnost dobivanja pomoći.**

**Grafikon 22:** Struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema mogućnosti dobivanja pomoći



## **8. ZAKLJU AK**

---

Današnji tempo života, brzine i količine informacija kojima smo bombardirani, broj obaveza, kratko a rokova za njihovo izvršavanje u mnogome se razlikuje na inu života i okruženju u kojem je naš mentalni i emocionalni sistem razvijan te skladno tome prilagođen. Tome u prilog ide i injenica da se sa stajališta biološke građe osnovnih emocionalnih životnih krugova, ono sa kojim se rodimo, zapravo je ono što je davalо najbolje rezultate u posljednjih 50 000 generacija ljudi, ne posljednjih 500 generacija i nikako ne posljednjih pet (prema Goleman 1997.).

U radu je izvršeno nekoliko ispitivanja i usporedbi različitih varijabi kako bi saznali kolika je prisutnost stresa kod zdravstvenih radnika, konkretno kod medicinskih sestara-tehničara, specifične faktore koji dovode do stresa, te povezanost stresogenih faktora, prisustva stresa i opštih obilježja ispitanika u okviru 4 klinike JZU UKC Tuzla. Došli smo do sljedećih rezultata:

- kod sve četiri klinike dominantna je zastupljenost osoba ženskog spola. Primjenom hi-kvadrat testa došli smo do spoznaje da nema statistički značajne povezanosti između tipa klinike i spola zaposlenika.
- na svim klinikama, većina su zaposlenici obuhvaćeni istraživanjem, dominantna srednja stručna sprema ispitanika – kreće se u intervalu između 62,0% do 75,00%. Hi-kvadrat test: nema statistički značajne povezanosti između tipa klinike i obrazovnog nivoa zaposlenika.
- najveći relativno u većini neoženjenih/neudatih ispitanika na hirurškoj klinici, oženjenih/udatih na internoj klinici, dok su razvedeni najzastupljeniji na dječjoj klinici. Hi-kvadrat test: postoji međusobna zavisnost između klinike i bračnog statusa.
- postoji statistički značajna razlika između klinika u relativnom učinku u zaposlenih obzirom na dužinu radnog staža. Najveći procenat ispitanika sa radnim tačkom do 10 godina je na dječjoj klinici, između 10-30 godina na internoj klinici, preko 30 godina na klinici za laboratorijsku dijagnostiku.
- postoji statistički značajna razlika između klinika u relativnom učinku u zaposlenih obzirom na prisustvo stresa. Najveći procenat je na dječjoj i internoj klinici.
- ne postoji statistički značajna razlika između pojedinih mesta rada u relativnom učinku u zaposlenih obzirom na prisustvo stresa. Kod svih tipova mesta rada

dominantno je u eš e ispitanika koji su se izjasnili da je stres prisutan kod njih, odnomo da su pod stresom. Taj procnat (relativno u eš e) se kreće u rasponu od 91,67% do 100,00 %.

- ne postoji statisti ki zna ajna razlika izme u muških i ženskih ispitanika u pogledu prisutnosti stresa.
- da ne postoji statisti ki zna ajna povezanost izme u prisustva stresa i stru ne sposobljenosti zaposlenih.
- postoji statisti ki zna ajna povezanost izme u prisustva stresa i bra nog statusa zaposlenih. Najizraženije prisustvo stressa (100%) je zabilježeno kod razvedenih medicinskih sestara-tehničara, dok je najmanje procenata zaposlenih sa stresom zabilježen kod ispitanika koji su neoženjeni ili neudati.
- ne postoji statisti ki zna ajna povezanost izme u prisustva stresa i radnog vremena zaposlenih.
- ne postoji statisti ki zna ajna povezanost izme u prisustva stresa i dužine radnog staža na trenutnom radnom mjestu.
- da postoji statisti ki zna ajna povezanost izme u prisustva stresa i ocjene zaposlenih o stanju međuljudskih odnosa.
- da postoji statisti ki zna ajna povezanost izme u prisustva stresa i postojanja mogunosti za odbijanje (neprihvatanje) zadataka ukoliko medicinske sestre-tehničari nemaju strunosti za njihovo izvršenje
- ne postoji statisti ki zna ajna povezanost izme u postojanja podrške pretpostavljenih za održavanje i razvijanje strunosti medicinskih sestara/tehničara i prisustva stresa.
- da postoji statisti ki zna ajna povezanost izme u prisustva stresa i postojanja mogunosti odlaska na godišnji odmor bez problema.
- nema među uzavisnosti izme u pojedinog stava o tome da loša organizacija posla dovodi do stresa i prisustva stresa kod medicinskih sestara/tehničara.

Prilikom utvrđivanja najznačajnijih faktora profesionalnog sagorijevanja dolazimo do sljedećih rezultata:

- da postoji među uzavisnosti izme u prisustva stresa kod zaposlenih i postojanja problema sa nadre enim.
- da postoji među uzavisnosti izme u prisustva stresa kod zaposlenih i izloženosti opasnostima i štetnostima.

- da postoji me uzavisnosti izme u prisustva stresa kod zaposlenih i prisustva preoptere enosti poslom.
- da postoji me uzavisnosti izme u prisustva stresa kod zaposlenih i nemogu nosti dobivanja pomo i.

Možemo zaklju iti da postoji velika prisutnost stresa u zdravstvenim ustanovama u BiH, oslanjaju i se na rezultate dobivene istraživanjem u 4 klinike JZU UKC Tuzla i da su zdravstvene ustanove u velikim koli inama podložene stresogenim faktorima. Prilikom ispitivanja specifi nih uticajnih faktora profesionalnog sagorijevanja, došli smo do saznanja da su najzna ajniji sljede i: me uljudski odnosi, nedovoljan budžet, smjenski rad i profesionalni zahtjevi. Na prvom mjestu su me uljudski odnosi, dok posljednje mjesto pripada profesionalnim zahtjevima kao faktoru profesionalnog sagorijevanja.

Stabilne osobine li nosti su predispozicija osobi da vidi doga aje na odre en na in koje mu mogu pomo i popraviti ili omogu iti proces adaptacije i njegovih psiholoških i tjelesnih zdravstvenih ishoda (Kaplan, 1996.). Važno je isplanirati vrijeme za nesmetano razmišljanje i vrijeme za opuštanje, te pokušati izbjegavati stalnu brigu, nikad ne odga ati obaveze, te pro itati barem jedan lanak dnevno koji nema nikakve veze s našim profesionalnim usmjerenjem ili studijem. Uvijek završiti barem jednu stvar do kraja, ne pretrpavati se dnevnim obvezama, slaviti male pobjede i aktivno sudjelovati u aktivnostima gdje emo graditi "emocionalne bankovne ra une".

Da bi se zaštitili od stresogenih uticaja i izbjegli sindrom sagorijevanja mi se sami moramo adaptirati na nove uslove u kojima se nalazimo kako bi bili što je mogu e uspješniji, zadovoljniji, zdraviji i dugovje niji.

## **POPIS SLIKA I GRAFIKONA**

---

Slika 1. Dijagram pripremanja i vršenja anketiranja

Grafikon 1.: Struktura ispitanika prema spolu i klinici na kojoj su zaposleni

Grafikon 2.: Struktura ispitanika prema stručnoj spremi i klinici na kojoj su zaposleni

Grafikon 3: Struktura ispitanika prema branom statusu i klinici na kojoj su zaposleni

Grafikon 4: Struktura ispitanika prema postojećem radnom stažu i klinici na kojoj su zaposleni

Grafikon 5: Struktura ispitanika prema radnom stažu na trenutnom radnom mjestu i klinici gdje su zaposleni

Grafikon 6: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i klinici na kojoj su zaposleni

Grafikon 7: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i mjestu zaposlenja

Grafikon 8: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i spolu

Grafikon 9: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i obrazovanju

Grafikon 10: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i branom stanju

Grafikon 11: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i dužini radnog staža

Grafikon 12: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i radnom vremenu

Grafikon 13: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i dužini radnog staža na trenutnom radnom mjestu

Grafikon 14: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i ocjeni stanja međuljudskih odnosa

Grafikon 15: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i mogućnosti za odbijanje zadataka za koje medicinske sestre-tehničari nisu stručni

Grafikon 16: Struktura ispitanika prema postojanju podrške pretpostavljenih za održavanje i razvijanje stručnosti medicinskih sestara/tehničara i prisustvu stresa

Grafikon 17: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa i mogućnosti odlaska na godišnji odmor bez problema

Grafikon 18: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema lošoj organizaciji posla

Grafikon 19: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema prisustvu problema sa nadređenim

Grafikon 20: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema prisustvu izloženosti opasnostima i štetnostima

Grafikon 21: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema prisustvu preoptere enosti poslom

Grafikon 22: Struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema mogu nosti dobivanja pomo i

## **POPIS TABELA**

---

- Tabela 1: Broj i struktura ispitanika prema spolu i klinici na kojoj su zaposleni
- Tabela 2: Broj i struktura ispitanika prema stru noj spremi i klinici na kojoj su zaposleni
- Tabela 3: Broj i struktura ispitanika prema bra nom statusu i klinici na kojoj su zaposleni
- Tabela 4: Broj i struktura ispitanika prema radnom stažu i klinici na kojoj su zaposleni
- Tabela 5: Broj i struktura ispitanika prema radnom stažu na trenutnom radnom mjestu i klinici gdje su zaposleni
- Tabela 6: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i klinici gdje su zaposleni
- Tabela 7: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i mjestu zaposlenja
- Tabela 8: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i spolu
- Tabela 9: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i obrazovanju
- Tabela 10: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i bra nom stanju
- Tabela 11: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i dužini radnog staža
- Tabela 12: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i radnom vremenu
- Tabela 13: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i dužini radnog staža na trenutnom radnom mjestu
- Tabela 14: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i ocjeni stanja me uljudskih odnosa
- Tabela 15: Broj i struktura ispitanika prema prisustva stresa i mego nosti za odbijanje zadatka ukoliko meicinske sestre-tehni ari nemaju stru nosti za njihovo izvršenje
- Tabela 16: Broj i struktura ispitanika prema postojanju podrške prepostavljenih za održavanje i razvijanje stru nosti medicinskih sestara/tehni ari i prisustvu stresa
- Tabela 17: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa i mogu nosti odlaska na godišnji odmor bez problema
- Tabela 18: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema lošoj organizaciji posla
- Tabela 19: Broj i struktura ispitanika prema stavovima o utjecaju pojedinih faktora na profesionalno sagorijevanje
- Tabela 20: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema prisustvu problema sa nadre enim
- Tabela 21: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema prisustvu izloženosti opasnostima i štetnostima

Tabela 22: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema prisustvu preoptere enosti poslom

Tabela 23: Broj i struktura ispitanika prema prisustvu stresa u odnosu na stavove prema mogu nost dobivanja pomo i

## LITERATURA

---

### **Knjige, lunci i zakoni:**

1. Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM. Hospital staffing, organization and quality of care: cross-national findings. *Int J Qual Health Care* 2002;14(1):5–13
2. Akademik Filipović, M.: Metodologija znanosti i znanstvenog rada, Svjetlost, Sarajevo, 2004., str. 105.
3. Bosma, H., et al., Low job control and risk of coronary heart disease in Whitehall II (prospective cohort) study. *BMJ*, 1997. 314(7080): p. 558-65.
4. Brody D.S.A Physician's Guide to Personal Stress Management, Comp. Ther.28(2):160-164,2002.
5. Calnan, M., et al., Mental health and stress in the workplace: the case of general practice in the UK. *Soc Sci Med*, 2001. 52(4): p. 499-507
6. Cannon, W.B., Bodily changes in pain, hunger, fear and rage: An account of recent research into the function of emotional excitement York: Appleton-Century-Crofts.
7. Chong, A., O. Killeen, and T. Clarke, Work-related stress among paediatric non-consultant hospital doctors. *Ir Med J*, 2004. 97(7): p. 203-5; discussion 205
8. Cole FL, Slocumb EM, Master JM. A measure of critical care nurses post-code stress. *J Adv Nurs* 2012; 34(3):281–288
9. Deckard G, Meterko M, Field D. Physician Burnout: An Examination of Personal, Professional and Organizational Relationships. *Medical Care* 32(7):745-754, 1994.
10. Elfering, A., et al., Time control, catecholamines and back pain among young nurses. *Scand J Work Environ Health*, 2002. 28(6): p. 386-93.
11. Escot C, Artero S, Gandubert C, Boulenger JP, Rithie K. Stress levels in nursing staff working in oncology. *Stress Health* 2001;17:273–279
12. Gunderson L. Physician Burnout. *Anal. of Int. Med.* 135(2):145-148.2001.
13. Hasselhorn, H.M., P. Tackenberg, and R. Peter, Effort-reward imbalance among nurses in stable countries and in countries in transition. *Int J Occup Environ Health*, 2004. 10(4): p. 401-8.
14. Hingly, P., The humane face of nursing. *Nurs Mirror* 1984; 159:19–22
15. Hunter, B., Conflicting ideologies as a source of emotion work in midwifery. *Midwifery*, 2004. 20(3): p. 261-72.

16. ILO, Standards-related Activities in the Area of Occupational Safety and Health, in International Labour Conference, 91st Session, Report VI . 2003, International Labour Organization
17. Karasek, R.A., et al., Job characteristics in relation to the prevalence of myocardial infarction in the US Health Examination Survey Examination Survey (HES) and the Health and Nutrition Examination Survey (HANES). *Am J Public Health*, 1988. 78(8): p. 910-8.
18. Lazarus, R.S. and S. Folkman, Stress, Appraisal and Coping. 1984, New York: Springer Publishing Company, Inc.
19. Leka, S., A. Griffiths, and T. Cox, Work organization and stress: systematic problem approaches for employers, ed. World Health Organization. 2003
20. Lewis J.M, et al. Work stress in lives of physicians. *Texas Medicine* 89(2):62-67, 1993.
21. Linzer M.Visser M.Oort F.J,et al. Predicting and Preventing Physician Burnout: Results From the Unites States and the Netherlands. *The Am .Journal.of Med.* 111:170-174, 2001
22. Lumsden, D.P., Is the concept of „stress“ of any use, anymore?, in Working papers, D. Randall, Editor. 1981: Toronto
23. Mason B.J,Markowitz J.C,Klerman G.L. Interpersonal psychotherapy for dysthymic Disorder. U. Klerman G.L., Weissman M. M., editors. *New Applications of Interpersonal Psychotherapy*. Washington, DC: American Psychiatric Press; 1993.
24. McCunney, R.J., *Psychiatric Aspects of Occupational Medicine. A Practical Approach to Occupational and Enviromental Medicine*. 1994, Boston: Little, Brown and Company.
25. McGrath A, Ried N, Boore J., Occupational stress in nursing. *Int J Nurs Stud* 2003;40: 555–565.
26. McGrath, J.J., et al., Physiological responses of rats to intermittent high-altitude stress: effects of age. *J Appl Physiol*, 1973. 34(3): p. 289-93
27. McGrath, W.B., As a man thinketh. *Ariz Med*, 1977. 34(9): p. 616-7.
28. Michaels R.M. Physician Burnout. *Pennsylvania Medicine* (99):18-21,1996.
29. Pavi evi , L., et al., Stres na radu, in Medicina rada i okoliša, M. Šari and E. Žuškin, Editors. 2002, Medicinska naklada: Zagreb
30. Persaud R. Editorial: Reducing the Stress in Medicine. *Postgrad. Med.J.* 78:1-3.2002.

31. Pollack R. Dental office ergonomics: How to reduce stress factors and increase efficiency. *J. Can. Dent. Assoc.* 1996; 62:508-10
32. Potter B.A. Overcoming Job burnout: „How to renew enthusiasm for work” P, Ranin 1998.
33. Prof. Dr. eki , Š.: Osnovi metodologije i tehnologije izrade znanstvenog i stru nog djela, FSK, Sarajevo, 1999. god., str. 73.
34. Prof. Dr. Zelenika, R.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stru nog djela, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2000. god.
35. Selye H. A Syndrome Produced by Diverse Nocuous Agents. *Nature* 1936;138:32.
36. Snelgrove, S.R., Occupational stress and job satisfaction: a comparative study of health visitors, district nurses and community psychiatric nurses. *J Nurs Manag*, 1998. 6(2): p. 97-104
37. Stansfeld, S. and B. Candy, Psychosocial work environment and mental health-a meta-analytic review. *Scand J Work Environ Health*, 2006. 32(6): p. 443-62.
38. Virtanen, M., et al., Job strain and psychologic distress influence on sickness absence among Finnish employees. *Am J Prev Med*, 2007. 33(3): p. 182-7.
39. Whitley T.W,et al. Work-Related Stress and Depression Among Practicing Emergency Physicians: An International Study. *Annals of Emergency Medicine* 23(5):10, 2001.
40. Williams E.S, Konrad T.R,Scheckler W.E. et al. Understanding Physicians' Intentions to Withdraw from Practice: The Role of Job Satisfaction, Job Stress, Mental and Physical Health. *Health Care Manage.Rev.* 26(1):7-19.2001.
41. Winwood, P.C., A.H. Winefield, and K. Lushington, Work-related fatigue and recovery: the contribution of age, domestic responsibilities and shiftwork. *J Adv Nurs*, 2006. 56(4): p. 438-49
42. Zakon o sestrinstvu i primaljstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/13)
43. Zeng, Y., Review of work-related stress in mainland Chinese nurses. *Nurs Health Sci*, 2009. 11(1): p. 90-7.

#### **Internet:**

1. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, Da ne postanemo pepeo, Morana Tomljenovi , dr.med., dostupno na: <http://www.zzjzpgz.hr/nzl/83/sagorjevanje.htm> (pristupljeno 08.07.2015.)